



SLUŽBENE NOVINE

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Godina VII - Broj 11

ZENICA, ponedjeljak, 12.08.2002. godine

112.

Na osnovu člana 37. tačka, h) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 149. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 43/99 i 32/00). Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na XVIII. sjednici, održanoj 16.05.2002. godine donosi

ZAKON O RADU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom u skladu sa Zakonom o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 43/99 i 32/2000) (u daljem tekstu: Federalni zakon) na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) bliže se uređuju pitanja:

- zaključivanje ugovora o radu sa pripravnikom;
- način i postupak polaganja stručnog ispita pripravnika;
- trajanje godišnjeg odmora za uposlenike koji rade na poslovima na kojima se, i uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće zaštititi od štetnih utjecaja;
- drugi slučajevi za plaćeno odsustvo sa rada uposlenika do sedam radnih dana u kalendarskoj godini pored slučajeva utvrđenih u Federalnom zakonu;
- postupak dostavljanja kolektivnih ugovora;
- formiranje mirovnog vijeća, njegov sastav, način rada i druga pitanja koja se odnose na rad vijeća;
- sporazum o formiranju ekonomsko-socijalnog vijeća i pitanja u vezi sa radom vijeća;
- nadzor nad primjenom zakona;
- kaznene odredbe.

II. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

Pripravnici

Član 2.

Ugovor o radu sa pripravnikom zaključuje se na određeno vrijeme i to:

- tri mjeseca za pripravnika sa srednjom stručnom spremom, odnosno sa pripravnikom koji posjeduje treći ili četvrti stepen stručne spreme, a radi se o manje složenim poslovima za koje se praktična znanja mogu steći u kraćem roku;

- šest mjeseci do jedne godine za pripravnike sa srednjom stručnom spremom, odnosno trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, sa višom ili visokom stručnom spremom, odnosno sa pripravnikom koji posjeduje šesti ili sedmi stepen stručne spreme, a radi se o složenim poslovima koje nije moguće obavljati bez prethodno stečenog praktičnog znanja.

Poslodavac utvrđuje vrijeme trajanja ugovora o radu sa pripravnikom u ovisnosti od složenosti poslova, odgovornosti koju zahtijeva posao za koji se pripravnik osposobljava, te načina provođenja obuke, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Član 3.

Nakon završenog pripravnčkog staža poslodavac je dužan omogućiti pripravniku da polaže stručni ispit.

Član 4.

Stručni ispit se polaže pred Ispitnom komisijom koju formira poslodavac od svojih uposlenika, a po potrebi i od uposlenika kod drugog poslodavca, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Ispitna komisija se sastoji od tri člana koji moraju imati isti ili viši stepen stručne spreme od one koju ima pripravnik, a najmanje jedan član mora biti iste struke kao i pripravnik, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Član 5.

Ukoliko posebnim zakonom nije utvrđen tok polaganja stručnog ispita, Ispitna komisija je obavezna da vodi zapisnik koji će sadržavati: ime i prezime Ispitivača i zapisničara, ime i prezime pripravnika koji polaže ispit, način provjere znanja, pitanja postavljena od članova komisije, ocjenu komisije, te potpis svih članova komisije i zapisničara.

Član 6.

Pripravniku koji položi stručni ispit Ispitna komisija izdaje uvjerenje, odnosno potvrdu o položenom stručnom ispitu.

Član 7.

Pripravniku koji ne položi stručni ispit poslodavac je obavezan u roku od tri mjeseca omogućiti ponovno polaganje stručnog ispita bez obaveze obnavljanja ugovora o radu sa pripravnikom.

III. ODMORI I ODSUSTVA**1. Godišnji odmor****Član 8.**

Uposlenik koji radi na poslovima na kojima se uz primjenu mjera zaštite na radu ne može zaštititi od štetnih utjecaja ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 30 radnih dana, za kalendarsku godinu.

Poslovi u smislu stava 1. ovog člana utvrđeni su Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na osnovu istog.

Član 9.

Poslodavac je obavezan utvrditi svojim pravilnikom o radu, pravilnikom o zaštiti na radu, odnosno ugovorom o radu, poslove i dužinu trajanja godišnjeg odmora u skladu sa odredbama iz prethodnog člana ovog zakona i odredbama kolektivnog ugovora.

2. Plaćeno odsustvo**Član 10.**

Uposlenik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini (plaćeno odsustvo) u slučaju: stupanja u brak, porođaja supruge, teže bolesti i smrti užeg člana porodice, odnosno domaćinstva, sklapanja braka djeteta, preseljenja, polaganja stručnog ispita, elementarne nepogode i drugim slučajevima utvrđenim kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Dužinu plaćenog odsustva, na osnovu stava 1. ovog člana, poslodavac utvrđuje svojim pravilnikom o radu ili odlukom o odobrenju plaćenog odsustva.

IV. KOLEKTIVNI UGOVORI**Član 11.**

Kolektivni ugovori zaključeni za teritorij Kantona dostavljaju se Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Kantona (u daljem tekstu: Kantonalno ministarstvo).

Postupak dostavljanja kolektivnih ugovora iz stava 1. ovog člana, Pravilnikom će propisati ministar Kantonalnog ministarstva u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

V. MIRNO RJEŠAVANJE**KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA****Član 12.**

U slučaju spora o zaključivanju, primjeni, izmjeni ili dopuni, odnosno otkazivanju kolektivnog ugovora ili drugog sličnog spora u vezi kolektivnog ugovora, (kolektivni radni spor), ako strane nisu dogovorile način mirnog rješavanja spora, sprovodi se postupak mirenja, u skladu sa ovim Zakonom.

Mirenje iz stava 1. ovog člana provodi mirovno vijeće.

Član 13.

Mirovno vijeće sastoji se od 3 člana i to: predstavnika poslodavaca, predstavnika sindikata i predstavnika kojega izaberu strane u sporu sa liste koju utvrđuje ministar Kantonalnog ministarstva, a formira se za period od dvije godine.

Mirovno vijeće donosi pravila o postupku pred tim vijećem.

Administrativne poslove za mirovno vijeće obavlja Kantonalno ministarstvo.

Naknadu troškova za člana mirovnog vijeća sa liste koju utvrđuje ministar Kantonalnog ministarstva, snosi Kantonalno ministarstvo.

Član 14.

O ishodu i rezultatima mirenja strane u sporu su dužne izvjestiti Kantonalno ministarstvo u roku od 3 dana od dana završetka mirenja.

VI. EKONOMSKO-SOCIJALNO VIJEĆE**Član 15.**

U cilju ostvarivanja i usklađivanja ekonomske i socijalne politike, odnosno interesa uposlenika i poslodavca, te podsticanja zaključivanja i primjene kolektivnih ugovora i njihovog usklađivanja sa mjerama ekonomske i socijalne politike Kantona, može se formirati ekonomsko-socijalno vijeće, za područje Kantona (u daljem tekstu: ekonomsko socijalno vijeće).

Član 16.

Ekonomsko-socijalno vijeće zasniiva se na trostranoj saradnji Vlade kantona, sindikata i poslodavca.

Ekonomsko-socijalno vijeće osniva se sporazumom zainteresiranih strana kojim se uređuje sastav, ovlaštenja, te druga pitanja od značaja za rad ovog vijeća.

Ekonomsko-socijalno vijeće donosi poslovnik o radu kojim će urediti način donošenja odluka iz svog djelokruga rada.

VII. NADZOR**Član 17.**

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši kantonalni inspektor rada.

VIII. KAZNE NE ODREDBE**Član 18.**

Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac – pravna osoba, ako:

1. zaključil ugovor o radu kojim je ugovoreno trajanje pripravničkog staža duže od zakonom predviđenog (član 2);
2. ne omogućil pripravniku da nakon pripravničkog staža polaže stručni ispit (član 3);
3. ne omogućil uposleniku koji radi na poslovima na kojima se, i uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće zaštititi od štetnih utjecaja, da koristi

godišnji odmor u skladu sa članom 8. ovog zakona;

4. ne omogućiti uposleniku korištenje plaćenog odsustva (član 10);
5. onemogućiti ili pokušati onemogućiti kantonalnog inspektora rada u provođenju nadzora (član 17.);
6. u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona ne uskladi pravilnik o radu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac - fizička osoba novčanom kaznom od 200.00 KM do 1.000.00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorna osoba kod poslodavca - pravne osobe novčanom kaznom od 200.00 KM do 1.000.00 KM.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu i ugovore o radu sa odredbama ovog Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 03-320/02
16.05.2002. godine
Zenica

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE**
Zoran Marković, s.r.

112.

Na temelju članka 37., točka. b) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i članka 149. Zakona o radu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 43/99 i 32/00), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na XVIII. sjednici, održanoj 16.05.2002. godine donosi

ZAKON O RADU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom sukladno Zakonu o radu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 43/99 i 32/2000) (u daljem tekstu: Federalni zakon) na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) bliže se uređuju pitanja:

- zaključivanje ugovora o radu sa vjezbenikom;
- način i postupak polaganja stručnog ispita vjezbenika;
- trajanje godišnjeg odmora za uposlenike koji rade na poslovima na kojima se, i uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće zaštititi od štetnih utjecaja;
- drugi slučajevi za plaćeno odsustvo sa rada uposlenika do sedam radnih dana u kalendarskoj

godini pored slučajeva utvrđenih u Federalnom zakonu;

- postupak dostavljanja kolektivnih ugovora;
- formiranje mirovnog vijeća, njegov sastav, način rada i druga pitanja koja se odnose na rad vijeća;
- sporazum o formiranju ekonomsko-socijalnog vijeća i pitanja u svezi rada vijeća;
- nadzor nad primjenom zakona;
- kaznene odredbe.

II. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

Vjezbenici

Članak 2.

Ugovor o radu sa vjezbenikom zaključuje se na određeno vrijeme i to:

- tri mjeseca za vjezbenika sa srednjom stručnom spremom, odnosno sa vjezbenikom koji posjeduje treći ili četvrti stupanj stručne spreme, a radi se o manje složenim poslovima za koje se praktična znanja mogu steći u kraćem roku;
- šest mjeseci do jedne godine za vjezbenike sa srednjom stručnom spremom, odnosno trećim ili četvrtim stupnjem stručne spreme, sa višom ili visokom stručnom spremom, odnosno sa vjezbenikom koji posjeduje šesti ili sedmi stupanj stručne spreme, a radi se o složenim poslovima koje nije moguće obavljati bez prethodno stečenog praktičnog znanja.

Poslodavac utvrđuje vrijeme trajanja ugovora o radu sa vjezbenikom u ovisnosti od složenosti poslova, odgovornosti koju zahtijeva posao za koji se vjezbenik osposobljava, te načina provođenja obuke, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Članak 3.

Nakon završenog vjezbeničkog staža poslodavac je dužan omogućiti vjezbeniku da polaže stručni ispit.

Članak 4.

Stručni ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom koje formira poslodavac od svojih uposlenika, a po potrebi i od uposlenika kod drugog poslodavca, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Ispitno povjerenstvo se sastoji od tri člana koji moraju imati isti ili viši stupanj stručne spreme od one koju ima vjezbenik, a najmanje jedan član mora biti iste struke kao i vjezbenik, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Članak 5.

Ukoliko posebnim zakonom nije utvrđen tijek polaganja stručnog ispita, ispitno povjerenstvo je obvezno da vodi zapisnik koji će sadržavati: ime i prezime ispitivača i zapisničara, ime i prezime vjezbenika koji polaže ispit, način provjere znanja, pitanja postavljena od članova povjerenstva, ocjenu povjerenstva, te potpis svih članova povjerenstva i zapisničara.

Članak 6.

Vježbeniku koji položi stručni ispit ispitno povjerenstvo izdaje uvjerenje, odnosno potvrdu o položenom stručnom ispitu.

Članak 7.

Vježbeniku koji ne položi stručni ispit poslodavac je obavezan u roku od tri mjeseca omogućiti ponovno polaganje stručnog ispita bez obveze obnavljanja ugovora o radu sa vježbenikom.

III. ODMORI I ODSUSTVA**1. Godišnji odmor****Članak 8.**

Uposlenik koji radi na poslovima na kojima se uz primjenu mjera zaštite na radu ne može zaštititi od štetnih utjecaja ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 30 radnih dana, za kalendarsku godinu.

Poslovi u smislu stavka 1. ovog članka utvrđeni su Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na osnovu Islog.

Članak 9.

Poslodavac je obavezan utvrditi svojim pravilnikom o radu, pravilnikom o zaštiti na radu, odnosno ugovorom o radu, poslove i dužinu trajanja godišnjeg odmora sukladno odredbama iz prethodnog članka ovog zakona i odredbama kolektivnog ugovora.

2. Plaćeno odsustvo**Članak 10.**

Uposlenik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini (plaćeno odsustvo) u slučaju: stupanja u brak, porođaja supruge, teže bolesti i smrti užeg člana obitelji, odnosno kućanstva, sklapanja braka djeteta, preseljenja, polaganja stručnog ispita, elementarne nepogode i drugim slučajevima utvrđenim kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Dužinu plaćenog odsustva, temeljem stavka 1. ovog članka, poslodavac utvrđuje svojim pravilnikom o radu ili odlukom o odobrenju plaćenog odsustva.

IV. KOLEKTIVNI UGOVORI**Članak 11.**

Kolektivni ugovori zaključeni za teritorij Kantona dostavljaju se Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Kantona (u daljem tekstu: Kantonalno ministarstvo).

Postupak dostavljanja kolektivnih ugovora iz stavka 1. ovog članka, Pravilnikom će propisati ministar Kantonalnog ministarstva u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

V. MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA**Članak 12.**

U slučaju spora o zaključivanju, primjeni, izmjeni ili dopuni, odnosno otkazivanju kolektivnog ugovora ili drugog sličnog spora u svezi kolektivnog ugovora (kolektivni radni spor), ako strane nisu dogovorile način mirnog rješavanja spora, sprovodi se postupak mirenja, sukladno ovom Zakonu.

Mirenje iz stavka 1. ovog članka provodi mirovno vijeće.

Članak 13.

Mirovno vijeće sastoji se od 3 člana i to: predstavnika poslodavaca, predstavnika sindikata i predstavnika kojega izaberu strane u sporu sa liste koju utvrđuje ministar Kantonalnog ministarstva, a formira se za period od dvije godine.

Mirovno vijeće donosi pravila o postupku pred tim vijećem.

Administrativne poslove za mirovno vijeće obavlja Kantonalno ministarstvo.

Naknadu troškova za člana mirovnog vijeća sa liste koju utvrđuje ministar Kantonalnog ministarstva, snosi Kantonalno ministarstvo.

Članak 14.

O ishodu i rezultatima mirenja strane u sporu su dužne izvjestiti Kantonalno ministarstvo u roku od 3 dana od dana završetka mirenja.

VI. EKONOMSKO-SOCIJALNO VIJEĆE**Članak 15.**

U cilju ostvarivanja i usklađivanja ekonomske i socijalne politike, odnosno interesa uposlenika i poslodavca, te poticanja zaključivanja i primjene kolektivnih ugovora i njihovog usklađivanja sa mjerama ekonomske i socijalne politike Kantona može se formirati ekonomsko-socijalno vijeće, za područje Kantona (u daljem tekstu: ekonomsko socijalno vijeće).

Članak 16.

Ekonomsko-socijalno vijeće temelji se na trostranoj suradnji Vlade kantona, sindikata i poslodavca.

Ekonomsko-socijalno vijeće utemeljuje se sporazumom zainteresiranih strana kojim se uređuje sastav, ovlaštenja, te druga pitanja od značenja za rad ovog vijeća.

Ekonomsko-socijalno vijeće donosi poslovnik o radu kojim će urediti način donošenja odluka iz svog djelokruga rada.

VII. NADZOR**Članak 17.**

Nadzor nad primjenom ovog zakona obavlja kantonalni inspektor rada.

VIII. KAZNENE ODREDBE**Članak 18.**

Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac-pravna osoba, ako:

1. zaključi ugovor o radu kojim je ugovoreno trajanje vježbeničkog staža duže od zakonom predviđenog (članak 2);
2. ne omogućiti vježbeniku da nakon vježbeničkog staža položi stručni ispit (članak 3);
3. ne omogućiti uposleniku koji radi na poslovima na kojima se, i uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće zaštititi od štetnih utjecaja, da koristi godišnji odmor sukladno članku 8. ovog zakona;
4. ne omogućiti uposleniku korištenje plaćenog odsustva (članak 10);
5. onemogućiti ili pokuša onemogućiti kantonalnog inspektora rada u provođenju nadzora (članak 17.);
6. u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona ne uskladi pravilnik o radu.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se poslodavac - fizička osoba novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba kod poslodavca-pravne osobe novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 19.**

Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu i ugovore o radu sa odredbama ovog Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 03-320/02
16.05.2002. godine
Zenica

**PREDSEDATELJ
SKUPŠTINE**
Zoran Marković, s.r.

113.

Na osnovu člana 37. tačka h Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na XVIII. sjednici, održanoj dana 16.05.2002. godine, donosi

ZAKON O SPORTU**I. OPĆE ODREDBE****Član 1.**

Sportske aktivnosti zasnivaju se na principima dragovoljnosti i zainteresiranosti učesnika.

Član 2.

Pod pojmom sport, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se:

a) Sportska takmičenja i sportske priredbe
Sportska takmičenja su tjelesne aktivnosti i igre organizirane prema utvrđenim pravilima s ciljem postizanja određenih sportskih rezultata i dostignuća.

Sportske priredbe su organizirana javna sportska okupljanja i sportska takmičenja.

b) Sportska rekreacija ili "Sport za sve"

Sportska rekreacija ili "Sport za sve" su tjelesne aktivnosti i igre čiji osnovni cilj nije postizanje sportskih rezultata već održavanje i unapređenje zdravlja.

c) Sportska obuka i pripreme

Sportska obuka i pripreme su aktivnosti obučavanja i pripremanja osoba za učešće u sportskim takmičenjima i sportskoj rekreaciji.

d) Školski sport

Školski sport su organizirane, vannastavne sportske aktivnosti učenika i studenata.

e) Sportske aktivnosti osoba sa tjelesnim onesposobljenjima (invaliditetima)

Sportske aktivnosti osoba sa tjelesnim onesposobljenjima su sportska takmičenja i rekreacija organizirane s ciljem rehabilitacije, resocijalizacije i unapređenja zdravlja osoba sa tjelesnim invaliditetima.

Član 3.

Javni interes u sportu obuhvata sportske aktivnosti kojima se postiže unapređenje zdravlja građana, posebno djece i omladine i osoba sa tjelesnim invaliditetima, te sportske aktivnosti u kojima se postižu vrhunski sportski rezultati.

Član 4.

Sportista, u smislu ovog zakona, je osoba registrirana pri odgovarajućem sportskom udruženju za učestvovanje na sportskim takmičenjima.

Član 5.

Stručni rad u sportu obuhvata: obuku, planiranje, programiranje i vođenje tjelesnog vježbanja, istraživačko-razvojni, stručno-organizacijski rad, stručno osposobljavanje, informativno-dokumentacionu djelatnost, izdavačku djelatnost i popularizaciju sporta.

Član 6.

Stručni radnik u sportu je osoba koja obavlja stručne poslove iz prethodnog člana koja ima odgovarajuću kvalifikaciju i to:

- visoku ili višu stručnu spremu iz oblasti sporta;
- visoku ili višu stručnu spremu iz drugih oblasti i licencu za rad u oblasti sporta;
- vrhunski sportista koji ima licencu za rad u oblasti sporta.

Bliži propis o stručnoj spremi i načinu sticanja odgovarajuće kvalifikacije i licenci donosi ministar.

II. OBAVLJANJE SPORTSKE DJELATNOSTI I OBLICI ORGANIZIRANJA

Član 7.

Sportska djelatnost može se obavljati kao profitabilna ili neprofitabilna djelatnost ili samostalnim radom.

Član 8.

Sportske organizacije se mogu osnovati kao udruženja građana, privredna društva i ustanove.

Član 9.

Sportski klub je osnovna organizacija jedne sportske discipline koja se osniva kao udruženje građana ili privredno društvo. Sportsko društvo je organizacija u sportu koja obuhvata različite takmičarske ili rekreativne sportske discipline.

Sportski savez određene sportske discipline je udruženje više sportskih organizacija u okviru određene sportske discipline sa određenog teritorija a sportski savez je udruženje sportskih organizacija iz različitih sportskih disciplina i sa određenog teritorija.

Član 10.

Sportske organizacije koje učestvuju u takmičenjima moraju ispunjavati uvjete u vezi sa objektima, sportskom opremom, stručnim kadrovima kao i druge uvjete koje svojim općim aktima i posebnim propisima određuje sportski savez koji uređuje sistem sportskog takmičenja.

Za različite nivoe takmičenja mogu se propisati različiti uvjeti s tim da tehnički, sanitarni i sigurnosni uvjeti za objekte moraju biti u okviru općih zakonskih propisa, normativa i standarda.

Sportska organizacija koja nije vlasnik sportskog objekta dužna je pribaviti dokaz o pravu korišćenja ili upravljanja na osnovu odobrenja vlasnika ili ugovora o zakupu za period u kom se obavlja sportska djelatnost.

Član 11.

Uvjete u vezi sa sportskim objektima, sportskom opremom i stručnom osposobljenošću osoba i druge uvjete za obavljanje djelatnosti sportske rekreacije, sportske obuke i upravljanja sportskim objektima propisuje ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, po pribavljenom mišljenju od strane stručnih institucija.

Član 12.

Sportske organizacije i fizičke osobe registrirane za obavljanje sportskih djelatnosti mogu započeti obavljati djelatnost nakon što Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (u daljem tekstu: ministarstvo) na osnovu potrebnih dokaza rješenjem utvrdi da ispunjavaju propisane uvjete.

Član 13.

Ako ministarstvo utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti iz člana 11. određuje rok u kojem se moraju otkloniti utvrđeni nedostaci.

Ukoliko nedostaci ne budu otklonjeni u ostavljenom roku, ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju početka obavljanja djelatnosti.

Član 14.

Ovlašteni organi upravne i sudijske vlasti koji vode registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju profitne ili neprofitne djelatnosti dužne su o svakom upisu i promjeni upisa ili brisanju iz registra pravne ili fizičke osobe za obavljanje sportske djelatnosti obavijestiti ministarstvo.

Član 15.

Kanton ili općina mogu osnovati javnu ustanovu ili privredno društvo s ciljem obavljanja stručnih, organizacijskih, tehničkih i drugih poslova u sportu.

Suosiivači javne ustanove ili privrednog društva mogu biti i druge pravne i fizičke osobe. Medusobni odnosi, prava i obaveze više osnivača uređuju se ugovorom. Ustanovu ili privredno društvo s ciljem obavljanja stručnih, organizacijskih, tehničkih i drugih poslova u sportu mogu osnivati domaće i strane fizičke osobe pod uvjetima utvrđenim zakonom.

Član 16.

Sa ciljem unapređenja školskog sporta u osnovnim i srednjim školama mogu se osnivati učeničke sportske sekcije ili klubovi. Odluku o osnivanju učeničkog sportskog kluba donosi upravni odbor škole. Učenički sportski klubovi nisu pravne osobe i djeluju u sastavu škole.

Učenički sportski klubovi svoje aktivnosti provode u skladu sa ovim zakonom, te zakonima i propisima kojima se uređuje osnovno odnosno srednje obrazovanje.

Član 17.

Sportska takmičenja na nivou škola utvrđuju i vode uprave škole.

Sportska takmičenja na nivou općina utvrđuju i vode sportski savezi općina u saradnji sa upravama škola.

Sportska takmičenja na nivou Kantona i šire utvrđuje Sportski savez Kantona u saradnji sa udruženjima pedagoga i telesnog odgoja i Pedagoškim zavodom.

Član 18.

Studenti viših škola i fakulteta mogu osnivati studentske sportske klubove i sportske saveze u skladu sa zakonom. Studentski sportski savez može uspostaviti poseban sistem sportskih takmičenja viših škola i fakulteta odnosno studentskih sportskih klubova.

Upravni odbori visokoškolskih ustanova brinu se i odlučuju o uvjetima za rad studentskih sportskih klubova.

III. PRAVA I OBAVEZE SPORTISTA I DRUGIH SUDIONIKA U SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

Član 19.

Sportski klubovi mogu sportistima koji amaterski učestvuju u sportskim aktivnostima i drugim svojim članovima koji amaterski obavljaju poslove obuke i priprema za takmičenja, te druge poslove u vezi s organiziranjem i vođenjem sportskih aktivnosti osigurati troškove smještaja i ishrane, te nadoknadu izgubljene zarade u vezi s takmičenjem ili sportskom priredbom. Sportski klubovi mogu svojim članovima koji amaterski učestvuju u sportskim aktivnostima dati nagradu za postignute rezultate, pomoć u novcu (stipendije, nadoknade za pojačanu ishranu i sl.) i opremu, upućivati ih na stručno usavršavanje i posebna takmičenja (otvorena prvenstva, turniri i sl.)

Sportski klubovi mogu i ostalim svojim članovima koji uredno izmiruju svoje obaveze osigurati besplatno korišćenje sportskih objekata i opreme.

Sportski klubovi, čiji se članovi amaterski bave sportskim aktivnostima, mogu zapošljavati osobe za obuku i pripreme takmičara kao i osobe za tehničke i administrativne poslove u klubu.

Sportski klubovi prava iz prethodnih stavova ovoga člana uređuju svojim općim aktom.

Član 20.

Sportisti mogu provoditi sportske aktivnosti profesionalno, u vidu zanimanja, u skladu sa pozitivnim propisima.

Aktivnosti sportista iz prethodnog stava reguliraju se ugovorom o radu s klubom.

Ugovor o radu iz prethodnog stava sadrži naročito sljedeća prava i obaveze: obavezu zdravstvenog i penziono-invalidskog osiguranja sportiste, rok angažiranja, visinu nadoknade za angažman i visinu nadoknade za zaključenje ugovora.

Član 21.

Obaveza plaćanja naknade pri prelasku sportiste prije isteka ugovora iz jednog kluba u drugi, te sankcije protiv kluba koji ne isplati naknadu reguliraju se aktima odgovarajućeg sportskog saveza.

Član 22.

Sportista može steći zvanje vrhunskog sportiste ako ostvaruje vrhunske rezultate na međunarodnom nivou.

Ministar će, na osnovu pribavljenog mišljenja od Olimpijskog komiteta BiH i odgovarajućeg sportskog saveza na nivou BiH, donijeti pravilnik o kategorizaciji sportista i priznavanju zvanja vrhunski sportista.

O posebnim pogodnostima u pogledu izvršavanja obaveza školovanja, nagradama i priznanjima vrhunskim sportistima odlučuje Skupština kantona po prijedlogu ministra.

Član 23.

Sportski klub, u skladu sa zakonom, obavezan je vrhunskom sportisti, koji ne ostvaruje prava iz penziono-invalidskog osiguranja po drugom osnovu, uplaćivati doprinose za penziono-invalidsko osiguranje za koje vrijeme se takmiči sa tim statusom.

Budžetom Kantona osiguravaju se nanijska sredstva za realiziranje obaveza iz prethodnog stava.

Član 24.

Sportski klub u skladu sa zakonom i statutom, sportisti koji amaterski sprovodi sportske aktivnosti osigurava prava na zdravstveno osiguranje, i osiguranje od povreda, ako ih ne ostvaruje po drugom osnovu.

Član 25.

Učesnici u sportskim aktivnostima imaju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Pod zdravstvenom zaštitom učesnika u sportskim aktivnostima, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se:

- kontrola zdravlja učesnika u takmičenju, sportskoj priredbi i sportskoj rekreaciji prije početka i u toku trajanja aktivnosti;
- pružanje hitne medicinske pomoći takmičarima, drugim učesnicima i prisutnim osobama na sportskim takmičenjima i priredbama;
- kontrola uzimanja i davanja zabranjenih stimulativnih i doping sredstava sportistima.

Član 26.

Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti iz prethodnog člana donosi ministar koji rukovodi kantonalnim organom uprave nadležnim za poslove zdravstva. Pri izradi Pravilnika treba osigurati finansijske olakšice za korisnike obaveznog kontrolnog pregleda učesnika u sportskim aktivnostima.

U sportskim takmičenjima i priredbama ne mogu učestvovati osobe bez dokaza o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti prema propisu iz prethodnog stava ovoga člana.

Član 27.

Sportista i drugi učesnik u sportskoj aktivnosti ne može se obavezivati na izvršavanje obuke i pripreme, sportsko takmičenje ili učešće u sportskoj priredbi, ako ovlašteni liječnik utvrdi zdravstvenu nesposobnost ili opasnost od pogoršanja zdravstvenog stanja.

Član 28.

Kontrola uzimanja i davanja zabranjenih stimulativnih sredstava sportistima vrši se na osnovu liste koju utvrđuje Medicinska komisija Međunarodnog olimpijskog komiteta ili odgovarajućeg sportskog saveza odnosno asocijacije.

Sportisti i drugi učesnici u sportskim aktivnostima, kao i odgovorni zdravstveni djelatnici moraju poštivati odredbe Evropske konvencije protiv

člupinga i propise Medunarodnog olimpijskog komiteta.

IV. UDRUŽIVANJE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU SPORTSKE DJELATNOSTI

Član 29.

Radl organiziranja i rukovođenja takmičenjem na određenom nivou kao i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa sportske organizacije iz iste sportske discipline mogu se udružiti u savez koji u svom naslovu iskazuje nivo organiziranja (općinski, kantonalni), sportsku disciplinu (nogomet, košarka itd.) i središte.

Udruživanje u savez vrši se ugovorom kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Član 30.

Savezi pojedinih sportskih disciplina u svom djelokrugu na teritoriju za koji su osnovani, naročito:

- organiziraju i rukovode sistemom takmičenja, uskladjuju aktivnosti svojih članova;
- uređuju pitanja koja se tiču registracije sportista, statusa sportista i drugih sportskih djelatnika;
- određuju normative i standarde za stručni rad, izdaju licence za rad stručnih djelatnika i brinu o njihovom stručnom usavršavanju;
- brinu o radu s djecom i omladinom, perspektivnim i vrhunskim takmičarima;
- rade na afirmiranju i popularizaciji sporta, te obavljaju i druge poslove i zadatke određene zakonom, vlastitim statutom i pravilima, te pravilima i statutima saveza viših nivoa.

Član 31.

Radl koordinacije aktivnosti, unapređivanja sporta u cjelini i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa savezi pojedinih sportskih disciplina, te druga udruženja čija je djelatnost od značaja i interesa za sport (društva sportske rekreacije, udruženja pedagoga i sl.) mogu se udružiti u sportski savez koji u svom naslovu iskazuje nivo organiziranja i središte.

Udruživanje u sportske saveze vrši se ugovorom kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Član 32.

Sportski savez u svom djelokrugu na teritoriju za koji su osnovani, naročito:

- utvrđuju i sprovode politiku unapređivanja sporta u cjelini, a posebno "sporta za sve";
- koordiniraju i afirmiraju aktivnosti svojih članova;
- daju prijedloge i zalažu se za ostvarivanje javnog interesa u sportu;
- prikupljaju, analiziraju i distribuiraju podatke od značaja i interesa za sport;
- brinu o uvjetima rada mladih kategorija sportista kao i vrhunskih sportista;
- učestvuju u programiranju i organiziranju stručnog usavršavanja kadrova u sportu;

- učestvuju u ostvarivanju politike sportskih saveza višeg nivoa i olimpijskog komiteta BiH, te obavljaju i druge poslove i zadatke određene zakonom, vlastitim statutom i pravilima, te pravilima i statutima saveza višeg nivoa i Olimpijskog komiteta BiH.

Član 33.

Kao članovi saveza pojedinih sportskih disciplina ili samostalno mogu se osnivati i druga udruženja pravnih i fizičkih osoba koja učestvuju u sportskim takmičenjima (udruženja klubova kantona i slično) udruženja sudaca, trenera i sl., udruženja sportista itd.)

Član 34.

Sportski klubovi i druge organizacije osnovane radi sportskih i rekreativnih aktivnosti osoba sa invaliditetom mogu se udruživati u posebne saveze koji uspostavljaju sistem, uvjete i organizaciju takmičenja na nivou kantona, te brinu i učestvuju u organizaciji viših nivoa takmičenja kao i o pripremama kandidata za paraolimpijske igre.

Član 35.

Na osnivanje, organizaciju, pravni položaj, registriranje i prestanak saveza pojedinih sportskih disciplina, sportskih saveza, saveza za sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom i drugih udruženja iz oblasti sporta, primjenjuju se odredbe odgovarajućeg zakona, ako neka od tih pitanja ovim zakonom nisu drukčije uređena.

V. SPORTSKI OBJEKTI

Član 36.

Sportski objekti, u smislu ovog zakona, su izgrađeni ili prirodni objekti namijenjeni sportu koji ispunjavaju uvjete za održavanje treninga, takmičenja i druge sportske aktivnosti.

Ovisno od namjene sportski objekti moraju sadržavati odgovarajuće prateće prostore: sanitarne, garderobne, gledališne, servisne, spremišne i druge, a prema standardima propisanim od strane kantonalnih, federalnih, državnih, evropskih ili svjetskih sportskih asocijacija.

Član 37.

Javni sportski objekti, u smislu ovog zakona, su sportski objekti u vlasništvu kantona ili općine.

Član 38.

Sportskim objektima upravljaju pravne i fizičke osobe koje su stekle pravo vlasništva nad tim objektima u skladu sa propisima kojima se uređuje sticanje prava vlasništva, odnosno pravne i fizičke osobe koje su zaključile ugovor o zakupu s vlasnicima objekta ili upravljaju objektom na osnovu odobrenja vlasnika.

Član 39.

Skupština kantona ili općinsko vijeće može putem konkursa preneti pravo upravljanja i korišćenja nad javnim sportskim objektom drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje sportske djelatnosti.

Pravo upravljanja i korišćenja prenosi se ugovorom kojim se uređuju oblici upravljanja i korišćenja, održavanja i upotrebe, te druga prava i obaveze.

Član 40.

Javni sportski objekat mora se koristiti u javnom interesu i u svrhe za koje je izgrađen i ureden.

Ako se javnom sportskom objektu promijeni namjena, mora se osigurati drugi sportski objekat iste namjene.

Član 41.

Vlasnik, odnosno osoba koja upravlja sportskim objektom obavezna je da osigura njegovo korišćenje i održavanje u tehnički ispravnom stanju u skladu sa njegovom namjenom i posebnim propisima radi sigurnosti sportista, gledalaca i drugih učesnika u sportskim manifestacijama.

VI. SPORTSKA TAKMIČENJA I SPORTSKE PRIREDBE**Član 42.**

Sistem, uvjete i organizaciju takmičenja u pojedinoj sportskoj disciplini utvrđuju savezi te sportske discipline u skladu sa odredbama ovog zakona, principima i osnovnim uvjetima određenim pravilima sporta, normama međunarodnih sportskih udruženja i Olimpijskog komiteta.

Član 43.

Odluku o organiziranju sportskih takmičenja za teritorij općine ili više općina odnosno kantona u skladu sa aktima iz prethodnog člana donose i organiziraju takmičenja savezi pojedinih sportskih disciplina odgovarajućeg nivoa.

Član 44.

Organizatori sportskih takmičenja i sportskih priredbi moraju osigurati sigurnost svih učesnika i promatrača kao i neophodnu medicinsku zaštitu u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Član 45.

Osobama koje su pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava organizator ne smije dozvoliti pristup na sportsko takmičenje, odnosno sportsku priredbu.

U sportskom objektu u kojem se odvija sportsko takmičenje ili sportska priredba zabranjena je prodaja i točenje alkoholnih pića jedan sat prije početka i tokom sportskog takmičenja odnosno priredbe.

Član 46.

Na sportskim takmičenjima i sportskim priredbama zabranjeno je objavljivanje, prikazivanje i bilo kakvo reklamiranje proizvoda štetnih po zdravlje.

Član 47.

Na sportskim takmičenjima i priredbama zabranjeno je donositi i upotrebljavati piratehnička i druga sredstva radi kojih bi mogla biti ugrožena sigurnost sportista i gledalaca.

Član 48.

Sportska takmičenja ili sportske priredbe međunarodnog nivoa mogu se organizirati na teritoriju kantona samo uz saglasnost, nadzor i učešće u organiziranju saveza odgovarajuće sportske discipline na nivou BiH (FBiH) ili sportskog saveza BiH i Olimpijskog komiteta BiH odnosno Paraolimpijskog komiteta BiH. Kanton i općine će finansijski učestvovati u organiziranju međunarodnih natjecanja samo uz prethodnu saglasnost Vlade ili načelnika općine.

Član 49.

Sportske organizacije ili sportisti pojedinci koji dobiju pozive za učešće na međunarodnim sportskim takmičenjima ili sportskim priredbama izvan zemlje dužni su o tome izvijestiti savez odgovarajuće sportske discipline na nivou BiH (FBiH) odnosno Sportski savez BiH ili Olimpijski komitet BiH odnosno Paraolimpijski komitet BiH.

VII. JAVNI INTERES U SPORTU**Član 50.**

Javni interes u sportu obuhvata sljedeće ciljeve:

- unapređenje sportsko-rekreativnih aktivnosti svih građana koje su u funkciji očuvanja zdravlja i poboljšanja psihofizičkih sposobnosti;
- unapređenje vannastavnih sportskih aktivnosti djece, omladine i studenata;
- unapređenje sportskih i rekreativnih aktivnosti osoba sa invaliditetima;
- unapređenje kvaliteta zvaničnih sportskih takmičenja;
- osiguranje uvjeta sportistima sa već ostvarenim značajnim rezultatima i perspektivnim sportistima za postizanje vrhunskih sportskih rezultata;
- osiguranje i unapređenje prostornih uvjeta za razvoj sporta;
- unapređenje stručnog rada, obrazovne i informativne djelatnosti u sportu.

Član 51.

Kanton ostvaruje javni interes u sportu tako što:

- osigurava sredstva u budžetu za sufinansiranje sportskih programa kojima se ostvaruju ciljevi javnog interesa u sportu na nivou kantona;

- vodi i utječe na poreznu politiku koja podstiče razvoj sporta, te donosi druge propise kojima se stimulira razvoj sporta;
- planira, izgrađuje i održava javne sportske objekte značajne za razvoj sporta na nivou kantona.

Član 52.

Općina ostvaruje javni interes u sportu tako što:

- osigurava sredstva u budžetu za sufinansiranje sportskih programa kojima se ostvaruju ciljevi javnog interesa u sportu na nivou općine,
- donosi stimulativne propise iz svoje nadležnosti i daje olakšice sportskim organizacijama u cilju ostvarivanja javnog interesa u sportu,
- planira i izgrađuje nove javne sportske objekte, te upravlja, održava i kontrolira korišćenje sportskih objekata nad kojima ima pravo vlasništva.

VIII. FINANSIRANJE JAVNOG INTERESA U SPORTU**Član 53.**

Kanton i općine, za svaku budžetsku godinu, uzimajući u obzir potrebe i mogućnosti, u skladu sa zakonom, utvrđuju iznos sredstava za finansiranje sportskih programa sa ciljem ostvarivanja javnog interesa.

Član 54.

Radni utvrđivanja opsega i ostvarivanja javnog interesa u sportu pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje sportske djelatnosti dostavljaju sportskom savezu na nivou kantona i općine odnosno ovlaštenoj službi općine za sport (gdje nema sportskog saveza) program svojih aktivnosti koji su u vezi sa ostvarivanjem ciljeva javnog interesa u sportu iz člana 50. ovog zakona i to u roku predviđenom za planiranje budžeta kantona i općine.

Član 55.

Sportski savez kantona uz učešće predstavnika ministarstva razmatra dostavljene programe, utvrđuje kriterije i na osnovu toga daje prijedlog programa i opsega sufinansiranja javnog interesa u sportu za nivo kantona, koje razmatra i usvaja Vlada kantona pri izradi prijedloga budžeta.

Član 56.

Prilikom utvrđivanja iznosa budžetskih sredstava za finansiranje javnog interesa u sportu na nivou kantona uzima se u obzir nivo ukupno ostvarenih prihoda kantona u prethodnoj budžetskoj godini kao i procjena ostvarenja tih sredstava u narednoj godini.

Sredstva namijenjena sportu za narednu godinu ne mogu biti manja od 1% od ostvarenih budžetskih prihoda u prethodnoj godini.

Član 57.

Sportski savez općine ili komisija imenovana od strane načelnika razmatra programe sportskih

aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem javnog interesa, utvrđuje kriterije i na osnovu toga daje prijedlog programa i opsega finansiranja javnog interesa u sportu za nivo općine, kojeg razmatra i usvaja načelnik općine pri izradi prijedloga budžeta.

Član 58.

Sredstva u budžetu kantona odnosno općine namijenjena za finansiranje javnog interesa u sportu prenose se tromjesečno na račun Sportskog saveza kantona odnosno općine koji su odgovorni za distribuiranje prema izvršiocima sportskih programa.

Član 59.

Korisnici budžetskih sredstava obavezni su dostavljati izvještaje o realiziranju sportskih programa sa finansijskim pokazateljima sportskom savezu preko kojeg su dobili sredstva, a sportski savez su obavezni dostavljati tromjesečne zbirne izvještaje ministarstvu odnosno ovlaštenoj općinskoj službi.

U slučaju nedostavljanja izvještaja ili uočenih nepravilnosti ministarstvo odnosno ovlaštena općinska služba može suspendirati narednu distribuciju sredstava.

IX. OSTALI OBLICI FINANSIRANJA SPORTA**Član 60.**

Sredstva za osnivanje i rad sportskih organizacija osigurava osnivač.

Član 61.

Pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje sportske djelatnosti ostvaruju prilike putem obavljanja sportskih djelatnosti, ubiranjem članarina, dobiti od priređivanja igara na sreću i drugih djelatnosti za koje se registriraju u skladu sa zakonom, sponzorstva, donacija i sredstava kojima općina i kanton podržavaju njihove programe iz okvira javnog interesa.

X. NADZOR**Član 62.**

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ministarstvo.

Član 63.

Inspekcijски nadzor u oblasti sporta vrši inspekcija ministarstva.

XI. KAZNE NE ODREDBE**Član 64.**

Novčanom kaznom od 500 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj:

1. pravna ili fizička osoba ako započne obavljati sportsku djelatnost prije nego ministarstvo utvrdi da ispunjava propisane uvjete (član 12.);
2. pravna osoba ako vrhunskom sportisti, koji ne ostvaruje prava iz penzionog i invalidskog

osiguranja po drugom osnovu, ne osigura uplaćivanje doprinosa za penziono-invalidsko osiguranje (član 23.);

3. pravna osoba koja ne osigura izvršenje aktivnog zdravstvenog osiguranja sportista, članova sportske pravne osobe (član 24.);
4. pravna osoba ako omogući da u sportskom takmičenju ili sportskoj priredbi učestvuje osoba za koju nije utvrđena zdravstvena sposobnost (član 26.);
5. pravna osoba ako od sportiste ili drugog učesnika u obavljanju sportske djelatnosti zahtijeva da trenira ili učestvuje na takmičenju iako je ovlaštenik liječnik utvrdio zdravstvenu nesposobnost ili opasnost od pogoršanja zdravstvenog stanja (član 27.);
6. pravna osoba ako ne postupi u skladu sa odredbama Evropske konvencije protiv dopinga i propisima Međunarodnog olimpijskog komiteta (član 28.);
7. pravna osoba ako sportska takmičenja sprovodi suprotno odredbama iz člana 42. ovog zakona;
8. pravna osoba ako pri održavanju sportskih takmičenja i priredbi ne poduzme mjere za zaštitu sigurnosti i neophodne medicinske pomoći (član 44.);
9. pravna osoba ako osobama pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava dozvoli pristup na sportsko takmičenje ili priredbu (član 45 stav 1.) i ne dozvoli točenje ili prodaju alkoholnih pića (član 45. stav 2.);
10. pravna osoba ako dozvoli objavljivanje oglasa i reklama po zdravlje štetnih proizvoda (član 46.);
11. pravna osoba ako ne sprječava unošenje i upotrebu sredstava koja mogu ugroziti sigurnost sportista, gledalaca i ostalih učesnika na sportskom takmičenju, odnosno priredbi (član 47.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorna osoba u sportskoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 200-1.000 KM.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65.

Postojeće pravne osobe, koje obavljaju djelatnosti iz oblasti sporta dužne su, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona, uskladiti svoju organizaciju i opće akte sa odredbama ovog zakona.

Član 66.

Do donošenja propisa iz člana 6.11. i 26. ovog zakona primjenjivat će se "Pravilnik o stručnoj spremi i drugim uvjetima za obavljanje stručnog rada u organizacijama za tjelesnu kulturu" ("Službeni list SR BiH", broj 16/87.) i "Pravilnik o zdravstvenom nadzoru osoba koje se organizirano bave sistematskim tjelesnim vježbama i sportskim aktivnostima" ("Službeni list SR BiH" broj 30/82.).

Član 67.

Podzakonski akti za izvršavanje ovog zakona bit će doneseni u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 68.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriju Zeničko-dobojskog kantona neće se primjenjivati Zakon o tjelesnoj kulturi ("Službeni list SR BiH", broj 24/91. i "Službeni list R BiH" broj 3/93 i 13/94).

Član 69.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 03-321/02
16.05.2002. godine
Zenica

**PREDSEDavajući
SKUPŠTINE**
Zoran Marković, s.r.

113.

Na temelju članka 37. točka h Ustava Zeničko-dobojskog kantona Skupština Zeničko-dobojskog kantona na XVIII. sjednici, održanoj dana 16.05.2002. godine, donosi

ZAKON O ŠPORTU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Športske aktivnosti zasnivaju se na principima dragovoljnosti i zainteresiranosti sudionika.

Članak 2.

Pod pojmom šport, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se:

- a) Športska natjecanja i športske priredbe
Športska natjecanja su tjelesne aktivnosti i igre organizirane prema utvrdjenim pravilima s ciljem postizanja određenih športskih rezultata i dostignuća.
Športske priredbe su organizirana javna športska okupljanja i športska natjecanja.
- b) Športska rekreacija ili "Šport za sve"
Športska rekreacija ili "Šport za sve" su tjelesne aktivnosti i igre čiji temeljni cilj nije postizanje športskih rezultata već održavanje i unapređenje zdravlja.
- c) Športska obuka i pripreme
Športska obuka i pripreme su aktivnosti obučavanja i pripremanja osoba za učešće u športskim natjecanjima i športskoj rekreaciji.
- d) Školski šport
Školski šport su organizirane, izvannastavne športske aktivnosti učenika i studenata.
- e) Športske aktivnosti osoba sa tjelesnim onesposobljenjima (invaliditetima)
Športske aktivnosti osoba sa tjelesnim onesposobljenjima su športska natjecanja i rekreacija organizirane s ciljem rehabilitacije, resocijalizacije i unapređenja zdravlja osoba sa tjelesnim invaliditetima.

Članak 3.

Javni interes u sportu obuhvata sportske aktivnosti kojima se postiže unapređenje zdravlja građana, posebno djece i mladeži i osoba sa tjelesnim invaliditetima, te sportske aktivnosti u kojima se postižu vrhunski sportski rezultati.

Članak 4.

Sportista, u smislu ovog zakona, je osoba registrirana pri odgovarajućem sportskom udruženju za sudjelovanje na sportskim natjecanjima.

Članak 5.

Stručni rad u sportu obuhvata: obuku, planiranje, programiranje i vođenje tjelesnog vježbanja, istraživačko-razvojni, stručno-organizacijski rad, stručno osposobljavanje, informativno-dokumentacionu djelatnost, nakladničku djelatnost i popularizaciju sporta.

Članak 6.

Stručni radnik u sportu je osoba koja obavlja stručne poslove iz prethodnog članka koja ima odgovarajuću kvalifikaciju i to:

- visoku ili višu stručnu spremu iz oblasti sporta;
- visoku ili višu stručnu spremu iz drugih oblasti i licencu za rad u oblasti sporta;
- vrhunski sportista koji ima licencu za rad u oblasti sporta.

Blizi propis o stručnoj spreml i načinu sljezanja odgovarajuće kvalifikacije i licenci donosi ministar.

II. OBAVLJANJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI I OBLICI ORGANIZIRANJA**Članak 7.**

Športska djelatnost može se obavljati kao profitabilna ili neprofitabilna djelatnost ili samostalnim radom.

Članak 8.

Športske organizacije se mogu utemeljivati kao udruge građana, gospodarska društva i ustanove.

Članak 9.

Sportski klub je temeljna organizacija jedne sportske discipline koja se utemeljuje kao udruga građana ili gospodarsko društvo. Sportsko društvo je organizacija u sportu koja obuhvata različite natjecateljske ili rekreativne sportske discipline.

Sportski savez određene sportske discipline je udruga više sportskih organizacija u okviru određene sportske discipline sa određenog teritorija a sportski savez je udruga sportskih organizacija iz različitih sportskih disciplina i sa određenog teritorija.

Članak 10.

Sportske organizacije koje sudjeluje u natjecanjima moraju ispunjavati uvjete u svezi sa

objektima, sportskom opremom, stručnim kadrovima kao i druge uvjete koje svojim općim aktima i posebnim propisima određuje sportski savez koji uređuje sustav sportskog natjecanja.

Za različite razine natjecanja mogu se propisati različiti uvjeti s tim da tehnički, sanitarni i sigurnosni uvjeti za objekte moraju biti u okviru općih zakonskih propisa, normativa i standarda.

Športska organizacija koja nije vlasnik sportskog objekta dužna je pribaviti dokaz o pravu korišćenja ili upravljanja na temelju odobrenja vlasnika ili ugovora o zakupu za period u kom se obavlja sportska djelatnost.

Članak 11.

Uvjete u svezi sa sportskim objektima, sportskom opremom i stručnom osposobljenošću osoba i druge uvjete za obavljanje djelatnosti sportske rekreacije, sportske obuke i upravljanja sportskim objektima propisuje ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, po pribavljenom mišljenju od strane stručnih institucija.

Članak 12.

Športske organizacije i fizičke osobe registrirane za obavljanje sportskih djelatnosti mogu započeti obavljati djelatnost nakon što Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport (u daljem tekstu: ministarstvo) na temelju potrebitih dokaza rješenjem utvrdi da ispunjavaju propisane uvjete.

Članak 13.

Ako ministarstvo utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti iz članka 11, odredit će rok u kojem se moraju otkloniti utvrđeni nedostaci.

Ukoliko nedostaci ne budu otklonjeni u ostavljenom roku, ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju početka obavljanja djelatnosti.

Članak 14.

Ovlašteni organi upravne i sudijske vlasti koji vode registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju profitne ili neprofitne djelatnosti dužne su o svakom upisu i promjeni upisa ili brisanju iz registra pravne ili fizičke osobe za obavljanje sportske djelatnosti obavijestiti ministarstvo.

Članak 15.

Kanton ili općina mogu utemeljivati javnu ustanovu ili gospodarsko društvo s ciljem obavljanja stručnih, organizacijskih, tehničkih i drugih poslova u sportu.

Suutemeljitelji javne ustanove ili gospodarskog društva mogu biti i druge pravne i fizičke osobe. Medusobni odnosi, prava i obveze više utemeljitelja uređuju se ugovorom. Ustanovu ili gospodarsko društvo s ciljem obavljanja stručnih, organizacijskih, tehničkih i drugih poslova u sportu mogu osnivati domaće i strane fizičke osobe pod uvjetima utvrđenim zakonom.

Članak 16.

Sa ciljem unapređenja školskog športa u osnovnim i srednjim školama mogu se osnivati učeničke sportske sekcije ili klubovi. Odluku o osnivanju učeničkog sportskog kluba donosi upravni odbor škole. Učenički sportski klubovi nisu pravne osobe i djeluju u sastavu škole.

Učenički sportski klubovi svoje aktivnosti provode sukladno ovom zakonu, te zakonima i propisima kojima se uređuje osnovno odnosno srednje obrazovanje.

Članak 17.

Sportska natjecanja na razini škola utvrđuju i vode uprave škole.

Sportska natjecanja na razini općina utvrđuju i vode sportski savezi općina u suradnji sa upravama škola.

Sportska natjecanja na razini Kantona i šire utvrđuje Sportski savez Kantona u suradnji sa udruženjima pedagoga tjelesnog odgoja i Pedagoškim zavodom.

Članak 18.

Studenti viših škola i fakulteta mogu utemeljivati studentske sportske klubove i sportske saveze sukladno zakonu. Studentski sportski savez može uspostaviti poseban sustav sportskih natjecanja viših škola i fakulteta odnosno studentskih sportskih klubova.

Upravni odbori visokoškolskih ustanova brinu se i odlučuju o uvjetima za rad studentskih sportskih klubova.

III. PRAVA I OBEZE ŠPORTISTA I DRUGIH SUDIONIKA U ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA**Članak 19.**

Sportski klubovi mogu sportistima koji amaterski učestvuju u sportskim aktivnostima i drugim svojim članovima koji amaterski obavljaju poslove obuke i priprema za natjecanja, te druge poslove u svezi s organiziranjem i vođenjem sportskih aktivnosti osigurati troškove smještaja i ishrane, te nadoknadu izgubljene zarade u svezi s natjecanjem ili sportskom priredbom. Sportski klubovi mogu svojim članovima koji amaterski sudjeluju u sportskim aktivnostima dati nagradu za postignute rezultate, pomoć u novcu (stipendije, nadoknade za pojačanu ishranu i sl.) i opremi, upućivati ih na stručno usavršavanje i posebna natjecanja (otvorena prvenstva, turniri i sl.)

Sportski klubovi mogu i ostalim svojim članovima koji uredno izmiruju svoje obveze osigurati besplatno korišćenje sportskih objekata i opreme.

Sportski klubovi, čiji se članovi amaterski bave sportskim aktivnostima, mogu zapošljavati osobe za obuku i pripreme natjecatelja kao i osobe za tehničke i administrativne poslove u klubu.

Sportski klubovi prava iz prethodnih stavaka ovoga članka uređuju svojim općim aktom.

Članak 20.

Sportisti mogu provoditi sportske aktivnosti profesionalno, u vidu zanimanja, sukladno pozitivnim propisima.

Aktivnosti sportista iz prethodnog stavka reguliraju se ugovorom o radu s klubom.

Ugovor o radu iz prethodnog stavka sadrži naročito sljedeća prava i obveze: obvezu zdravstvenog i mirovinsko-invalidskog osiguranja sportiste, rok angažiranja, visinu nadoknade za angažman i visinu nadoknade za zaključenje ugovora.

Članak 21.

Obveza plaćanja naknade pri prelasku sportiste prije isteka ugovora iz jednog kluba u drugi, te sankcije protiv kluba koji ne isplati naknadu reguliraju se aktima odgovarajućeg sportskog saveza.

Članak 22.

Sportista može steći zvanje vrhunskog sportiste ako ostvaruje vrhunske rezultate na međunarodnoj razini.

Ministar će, na temelju pribavljenog mišljenja od Olimpijskog komiteta BiH i odgovarajućeg sportskog saveza na razini BiH, donijeti pravilnik o kategorizaciji sportista i priznavanju zvanja vrhunski sportista.

O posebnim pogodnostima glede izvršavanja obveza školovanja, nagradama i priznanjima vrhunskim sportistima odlučuje Skupština kantona po prijedlogu ministra.

Članak 23.

Sportski klub, sukladno zakonu, obavezan je vrhunskom sportisti, koji ne ostvaruje prava iz mirovinsko-invalidskog osiguranja po drugom temelju, uplaćivati doprinose za mirovinsko-invalidsko osiguranje za koje vrijeme se takmiči sa tim statusom.

Proračunom Kantona osiguravaju se namjenska sredstva za realiziranje obveza iz prethodnog stavka.

Članak 24.

Sportski klub sukladno zakonu i statutu, sportisti koji amaterski sprovode sportske aktivnosti osigurava prava na zdravstveno osiguranje, i osiguranje od povreda, ako ih ne ostvaruje po drugom temelju.

Članak 25.

Sudionici u sportskim aktivnostima imaju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Pod zdravstvenom zaštitom sudionika u sportskim aktivnostima, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se:

- kontrola zdravlja sudionika u natjecanju, sportskoj priredbi i sportskoj rekreaciji prije početka i u tijeku trajanja aktivnosti.

- pružanje žurbe medicinske pomoći natjecateljima, drugim sudionicima i prisutnim osobama na sportskim natjecanjima i priredbama;
- kontrola uzimanja i davanja zabranjenih stimulativnih i doping sredstava sportistima.

Članak 26.

Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti iz prethodnog članka donosi ministar koji rukovodi kantonalnim organom uprave nadležnim za poslove zdravstva. Pri izradi Pravilnika treba osigurati financijske olakšice za korisnike obveznog kontrolnog pregleda sudionika u sportskim aktivnostima.

U sportskim natjecanjima i priredbama ne mogu sudjelovati osobe bez dokaza o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti prema propisu iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 27.

Sportista i drugi sudionik u sportskoj aktivnosti ne može se obvezivati na izvršavanje obuke i pripreme, sportsko takmičenje ili sudjelovanje u sportskoj priredbi, ako ovlašten liječnik utvrdi zdravstvenu nesposobnost ili opasnost od pogoršanja zdravstvenog stanja.

Članak 28.

Kontrola uzimanja i davanja zabranjenih stimulativnih sredstava sportistima obavlja se na temelju liste koju utvrđuje Medicinsko povjerenstvo Međunarodnog olimpijskog komiteta ili odgovarajućeg sportskog saveza odnosno asocijacije.

Sportisti i drugi sudionici u sportskim aktivnostima, kao i odgovorni zdravstveni djelatnici moraju poštivati odredbe Europske konvencije protiv dopinga i propise Međunarodnog olimpijskog komiteta.

IV. UDRUŽIVANJE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU ŠPORTSKE DJELATNOSTI

Članak 29.

Radi organiziranja i rukovođenja natjecanjem na određenoj razini kao i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa sportske organizacije iz iste sportske discipline mogu se udružiti u savez koji u svom naslovu iskazuje razinu organiziranja (općinski, kantonalni), sportsku disciplinu (nogomet, košarka itd.) i središte.

Udruživanje u savez obavlja se ugovorom kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Članak 30.

Savezi pojedinih sportskih disciplina u svom djelokrugu na teritoriju za koji su utemeljeni, naročito:

- organiziraju i rukovode sustavom natjecanja, usklađuju aktivnosti svojih članova;
- uređuju pitanja koja se tiču registracije sportista, statusa sportista i drugih sportskih djelatnika;

- određuju normative i standarde za stručni rad, izdaju licence za rad stručnih djelatnika i brinu o njihovom stručnom usavršavanju;
- brinu o radu s djecom i mladež, perspektivnim i vrhunskim natjecateljima;
- rade na afirmiranju i popularizaciji sporta, te obavljaju i druge poslove i zadatke određene zakonom, vlastitim statutom i pravilima, te pravilima i statutima saveza viših razina.

Članak 31.

Radi koordinacije aktivnosti, unapređivanja sporta u cjelini i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa savezi pojedinih sportskih disciplina, te druge udruge čija je djelatnost od značenja i interesa za sport (društva sportske rekreacije, udruge pedagoga i sl.) mogu se udružiti u sportski savez koji u svom naslovu iskazuje razinu organiziranja i središte.

Udruživanje u sportske saveze obavlja se ugovorom kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Članak 32.

Športski savez u svom djelokrugu na teritoriju za koji su utemeljeni, naročito:

- utvrđuju i sprovode politiku unapređivanja sporta u cjelini, a posebice "sporta za sve";
- koordiniraju i afirmiraju aktivnosti svojih članova;
- daju prijedloge i zalažu se za ostvarivanje javnog interesa u sportu;
- prikupljaju, analiziraju i distribuiraju podatke od značenja i interesa za sport;
- brinu o uvjetima rada mladih kategorija sportista kao i vrhunskih sportista;
- sudjeluju u programiranju i organiziranju stručnog usavršavanja kadrova u sportu;
- sudjeluju u ostvarivanju politike sportskih saveza više razine i olimpijskog komiteta BiH, te obavljaju i druge poslove i zadatke određene zakonom, vlastitim statutom i pravilima, te pravilima i statutima saveza više razine i Olimpijskog komiteta BiH.

Članak 33.

Kao članovi saveza pojedinih sportskih disciplina ili samostalno mogu se utemeljivati i druge udruge pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u sportskim natjecanjima (udruge klubova kantona i slično) udruge sudaca, trenera i sl., udruge sportista itd.)

Članak 34.

Športski klubovi i druge organizacije utemeljene radi sportskih i rekreativnih aktivnosti osoba sa invaliditetom mogu se udruživati u posebne saveze koji uspostavljaju sustav, uvjete i organizaciju natjecanja na razini kantona, te brinu i sudjeluju u organizaciji viših razina natjecanja kao i o pripremama kandidata za paraolimpijske igre.

Članak 35.

Na utemeljenje, organizaciju, pravni položaj, registriranje i prestanak saveza pojedinih sportskih disciplina, sportskih saveza, saveza za sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom i drugih udruga iz oblasti sporta, primjenjuju se odredbe odgovarajućeg zakona, ako neka od tih pitanja ovim zakonom nisu drukčije uređena.

V. ŠPORTSKI OBJEKTI**Članak 36.**

Sportski objekti, u smislu ovog zakona, su izgrađeni ili prirodni objekti namijenjeni sportu koji ispunjavaju uvjete za održavanje treninga, natjecanja i druge sportske aktivnosti.

Ovisno od namjene sportski objekti moraju sadržavati odgovarajuće prateće prostore: sanitarne, garderobne, gledališne, servisne, spremišne i druge, a prema standardima propisanim od strane kantonalnih, federalnih, državnih, europskih ili svjetskih sportskih asocijacija.

Članak 37.

Javni sportski objekti, u smislu ovog zakona, su sportski objekti u vlasništvu kantona ili općine.

Članak 38.

Sportskim objektima upravljaju pravne i fizičke osobe koje su stekle pravo vlasništva nad tim objektima sukladno propisima kojima se uređuje stjecanje prava vlasništva, odnosno pravne i fizičke osobe koje su zaključile ugovor o zakupu s vlasnicima objekta ili upravljaju objektom na temelju odobrenja vlasnika.

Članak 39.

Skupština kantona ili općinsko vijeće može putem natječaja prenijeti pravo upravljanja i korišćenja nad javnim sportskim objektom drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje sportske djelatnosti.

Pravo upravljanja i korišćenja prenosi se ugovorom kojim se uređuju oblici upravljanja i korišćenja, održavanja i uporabe, te druga prava i obveze.

Članak 40.

Javni sportski objekat mora se koristiti u javnom interesu i u svrhe za koje je izgrađen i uređen.

Ako se javnom sportskom objektu promijeni namjena, mora se osigurati drugi sportski objekat iste namjene.

Članak 41.

Vlasnik, odnosno osoba koja upravlja sportskim objektom obvezna je da osigura njegovo korišćenje i održavanje u tehnički ispravnom stanju sukladno njegovoj namjeni i posebnim propisima radi sigurnosti sportista, gledatelja i drugih sudionika u sportskim manifestacijama.

**VI. ŠPORTSKA NATJECANJA
I ŠPORTSKE PRIREDBE****Članak 42.**

Sustav, uvjete i organizaciju natjecanja u pojedinoj sportskoj disciplini utvrđuju savezi te sportske discipline sukladno odredbama ovog zakona, principima i temeljnim uvjetima određenim pravilima sporta, normama međunarodnih sportskih udruga i Olimpijskog komiteta.

Članak 43.

Odluku o organiziranju sportskih natjecanja za teritorij općine ili više općina odnosno kantona sukladno aktima iz prethodnog članka donose i organiziraju natjecanja savezi pojedinih sportskih disciplina odgovarajuće razine.

Članak 44.

Organizatori sportskih natjecanja i sportskih priredbi moraju osigurati sigurnost svih sudionika i promatrača kao i neophodnu medicinsku zaštitu sukladno ovom zakonu i drugim propisima.

Članak 45.

Osobama koje su pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava organizator ne smije dozvoliti pristup na sportsko takmičenje, odnosno sportsku priredbu.

U sportskom objektu u kojem se odvija sportsko takmičenje ili sportska priredba zabranjena je prodaja i točenje alkoholnih pića jedan sat prije početka i tijekom sportskog natjecanja odnosno priredbe.

Članak 46.

Na sportskim natjecanjima i sportskim priredbama zabranjeno je objavljivanje, prikazivanje i bilo kakva promidžba proizvoda štetnih po zdravlje.

Članak 47.

Na sportskim natjecanjima i priredbama zabranjeno je donositi i uporabiti pirotehnička i druga sredstva radi kojih bi mogla biti ugrožena sigurnost sportista i gledatelja.

Članak 48.

Sportska natjecanja ili sportske priredbe međunarodne razine mogu se organizirati na teritoriju kantona samo uz suglasnost, nadzor i učešće u organiziranju saveza odgovarajuće sportske discipline na razini BiH (FBiH) ili sportskog saveza BiH i Olimpijskog komiteta BiH odnosno Paraolimpijskog komiteta BiH. Kanton i općine će finansijski sudjelovati u organiziranju međunarodnih natjecanja samo uz prethodnu suglasnost Vlade ili načelnika općine.

Članak 49.

Sportske organizacije ili sportisti pojedinci koji dobiju pozive za sudjelovanje na međunarodnim

športskim natjecanjima ili športskim priredbama izvan zemlje dužni su o tome izvijestiti savez odgovarajuće športske discipline na razini BiH (F BiH) odnosno Športski savez BiH ili Olimpijski komitet BiH odnosno Paraolimpijski komitet BiH.

VII. JAVNI INTERES U ŠPORTU

Članak 50.

Javni interes u športu obuhvata sljedeće ciljeve:

- unapređenje športsko-rekreativnih aktivnosti svih građana koje su u funkciji očuvanja zdravlja i poboljšanja psihofizičkih sposobnosti;
- unapređenje izvaninastavnih športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata;
- unapređenje športskih i rekreativnih aktivnosti osoba sa invaliditetima;
- unapređenje kvaliteta zvaničnih športskih natjecanja;
- osiguranje uvjeta športistima sa već ostvarenim značajnim rezultatima i perspektivnim športistima za postizanje vrhunskih športskih rezultata;
- osiguranje i unapređenje prostornih uvjeta za razvoj športa;
- unapređenje stručnog rada, obrazovne i informativne djelatnosti u športu.

Članak 51.

Kanton ostvaruje javni interes u športu tako što:

- osigurava sredstva u proračunu za sufinansiranje športskih programa kojima se ostvaruju ciljevi javnog interesa u športu na razini kantona;
- vodi i utječe na poreznu politiku koja potiče razvoj športa, te donosi druge propise kojima se stimulira razvoj športa;
- planira, izgrađuje i održava javne športske objekte značajne za razvoj športa na razini kantona.

Članak 52.

Općina ostvaruje javni interes u športu tako što:

- osigurava sredstva u proračunu za sufinansiranje športskih programa kojima se ostvaruju ciljevi javnog interesa u športu na razini općine;
- donosi stimulative propise iz svoje nadležnosti i daje olakšice športskim organizacijama u cilju ostvarivanja javnog interesa u športu;
- planira i izgrađuje nove javne športske objekte, te upravlja, održava i kontrolira korišćenje športskih objekata nad kojima ima pravo vlasništva.

VIII. FINANCIRANJE JAVNOG INTERESA U ŠPORTU

Članak 53.

Kanton i općine, za svaku proračunsku godinu, uzimajući u obzir potrebe i mogućnosti, sukladno zakonu, utvrđuju iznos sredstava za financiranje športskih programa sa ciljem ostvarivanja javnog interesa.

Članak 54.

Radl utvrđivanja obujma i ostvarivanja javnog interesa u športu pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje športske djelatnosti dostavljaju športskom savezu na razini kantona i općine odnosno ovlaštenoj službi općine za špori (gdje nema športskog saveza) program svojih aktivnosti koji su u svezi sa ostvarivanjem ciljeva javnog interesa u športu iz članka 50. ovog zakona i to u roku predviđenom za planiranje proračuna kantona i općine.

Članak 55.

Športski savez kantona uz sudjelovanje predstavnika ministarstva razmatra dostavljene programe, utvrđuje kriterije i na temelju toga daje prijedlog programa i obujma sufinansiranja javnog interesa u športu za razinu kantona, koje razmatra i usvaja Vlada kantona pri izradi prijedloga proračuna.

Članak 56.

Prilikom utvrđivanja iznosa proračunskih sredstava za financiranje javnog interesa u športu na razini kantona uzima se u obzir razina ukupno ostvarenih prihoda kantona u prethodnoj proračunskoj godini kao i procjena ostvarenja tih sredstava u narednoj godini.

Sredstva namijenjena športu za narednu godinu ne mogu biti manja od 1% od ostvarenih proračunskih prihoda u prethodnoj godini.

Članak 57.

Športski savez općine ili Povjerenstvo imenovano od strane načelnika razmatra programe športskih aktivnosti u svezi sa ostvarivanjem javnog interesa, utvrđuje kriterije i na temelju toga daje prijedlog programa i obujma financiranja javnog interesa u športu za razinu općine, kojeg razmatra i usvaja načelnik općine pri izradi prijedloga proračuna.

Članak 58.

Sredstva u proračunu kantona odnosno općine namijenjena za financiranje javnog interesa u športu prenose se tromjesečno na račun Športskog saveza kantona odnosno općine koji su odgovorni za distribuiranje prema izvršiteljima športskih programa.

Članak 59.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su dostavljati izvješća o realiziranju športskih programa sa finansijskim pokazateljima športskom savezu preko kojeg su dobili sredstva, a športski savezi su obvezni dostavljati tromjesečna zbirna izvješća ministarstvu odnosno ovlaštenoj općinskoj službi.

U slučaju nedostavljanja izvješća ili uočenih nepravilnosti ministarstvo odnosno ovlaštena općinska služba može suspendirati narednu distribuciju sredstava.

IX. OSTALI OBLICI FINANCIRANJA ŠPORTA

Članak 60.

Sredstva za utemeljenje i rad športskih organizacija osigurava osnivač.

Članak 61.

Pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje športske djelatnosti ostvaruju prihode putem obavljanja športskih djelatnosti, ubiranjem članarina, dobiti od priređivanja igara na sreću i drugih djelatnosti za koje se registriraju sukladno zakonu, sponzorstva, donacija i sredstava kojima općina i kanton podržavaju njihove programe iz okvira javnog interesa.

X. NADZOR**Članak 62.**

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona obavlja ministarstvo.

Članak 63.

Inspeksijski nadzor u oblasti športa obavlja inspekcija ministarstva.

XI. KAZNE NE ODREDBE**Članak 64.**

Novčanom kaznom od 500 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj:

1. pravna ili fizička osoba ako započne obavljati športsku djelatnost prije nego ministarstvo utvrdi da ispunjava propisane uvjete (članak 12.);
2. pravna osoba ako vrhunskom športisti, koji ne ostvaruje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja po drugom temelju, ne osigura uplaćivanje doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje (članak 23.);
3. pravna osoba koja ne osigura izvršenje aktivnog zdravstvenog osiguranja športista, članova športske pravne osobe (članak 24.);
4. pravna osoba ako omogućiti da u športskom natjecanju ili športskoj priredbi sudjeluje osoba za koju nije utvrđena zdravstvena sposobnost (članak 26.);
5. pravna osoba ako od športiste ili drugog sudionika u obavljanju športske djelatnosti zahtijeva da trenira ili sudjeluje na natjecanju iako je ovlaštenik liječnik utvrdio zdravstvenu nesposobnost ili opasnost od pogoršanja zdravstvenog stanja (članak 27.);
6. pravna osoba ako ne postupi sukladno odredbama Europske konvencije protiv dopinga i propisima Međunarodnog olimpijskog komiteta (članak 28.);
7. pravna osoba ako športska natjecanja sprovodi suprotno odredbama iz članka 42. ovog zakona;
8. pravna osoba ako pri održavanju športskih natjecanja i priredbi ne poduzme mjere za zaštitu sigurnosti i neophodne medicinske pomoći (članak 44.);
9. pravna osoba ako osobama pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava dozvoli pristup na športsko natjecanje ili priredbu (članak 45 stavak 1.) i ako dozvoli točenje ili prodaju alkoholnih pića (članak 45. stavak 2.);

10. pravna osoba ako dozvoli objavljivanje oglasa i reklama po zdravlje štetnih proizvoda (članak 46.);

11. pravna osoba ako ne sprječi unošenje i uporabu sredstava koja mogu ugroziti sigurnost športista, gledatelja i ostalih sudionika na športskom natjecanju, odnosno priredbi (članak 47.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u športskoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 200-1.000 KM.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 65.**

Postojeće pravne osobe, koje obavljaju djelatnosti iz oblasti športa dužne su, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiti svoju organizaciju i opće akte sa odredbama ovog zakona.

Članak 66.

Do donošenja propisa iz članka 6.11. i 26. ovog zakona primjenjivat će se "Pravilnik o stručnoj spremi i drugim uvjetima za obavljanje stručnog rada u organizacijama za tjelesnu kulturu" ("Službeni list SR BiH", broj 16/87.) i "Pravilnik o zdravstvenom nadzoru osoba koje se organizirano bave sustavnim tjelesnim vježbama i športskim aktivnostima" ("Službeni list SR BiH" broj 30/82.).

Članak 67.

Podzakonski akti za izvršavanje ovog zakona bit će doneseni u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 68.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriju Zeničko-dobojskog kantona neće se primjenjivati Zakon o tjelesnoj kulturi ("Službeni list SR BiH", broj 24/91. i "Službeni list R BiH" broj 3/93 i 13/94).

Članak 69.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 03-321/02
16.05.2002. godine
Zenica

**PREDSJEDATELJ
SKUPŠTINE**
Zoran Marković, s.r.

114.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 17. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2002. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 6/02.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva

finansijska, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU
o osnovici za isplatu plaća i
naknada za topli obrok

I.

Osnovica za obračun i isplatu plaće za mjesec april 2002. godine, za kantonalna ministarstva i druga tijela uprave i sve budžetske korisnike, iznosi 90.00 KM.

II.

Novčana naknada za topli obrok za april 2002. godine službenicima i uposlenicima u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave i svim budžetskim korisnicima isplatit će se u iznosu od 5.00 KM po radnom danu.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-9731/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

.....

114.

Na temelju članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 17. Zakona o izvršenju Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2002. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 6/02.). Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva financija, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU
o osnovici za isplatu plaća i
naknada za topli obrok

I.

Osnovica za obračun i isplatu plaće za mjesec travanj 2002. godine, za kantonalna ministarstva i druga tijela uprave i sve proračunske korisnike, iznosi 90.00 KM.

II.

Novčana naknada za topli obrok za travanj 2002. godine službenicima i zaposlenicima u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave i svim proračunskim korisnicima isplatit će se u iznosu od 5.00 KM po radnom danu.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-9731/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

.....

115.

Na osnovu člana 84. Zakona o istraživanjima i eksploataciji mineralnih resursa ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/00), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

I.

Privrednom društvu "BBM-AMFIBOLIT" d.o.o. Vareš dodjeljuju se koncesiona prava na istraživanje i eksploataciju ležišta krečnjaka "Stijene" i krečnjaka i spilja na ležištu "Kota" u općini Vareš.

II.

Rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije UP/I broj: 09-18-138/00. od 10.05.2000. godine, eksploatacioni prostor "Stijene" definiran je koordinatama prijelomnih tačaka sljedećih vrijednosti:

Tačka	Y	X
A	6 527 300	4 893 000
B	6 526 900	4 893 000
C	6 526 900	4 892 600
D	6 527 200	4 892 400
E	6 527 200	4 892 300
F	6 527 500	4 892 300
G	6 527 500	4 892 800
H	6 527 300	4 892 800
I	6 527 300	4 893 000

Ukupna površina eksploatacionog prostora je 32,0 ha.

Rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije UP/I, broj: 07-18-514/01. od 08.01.2002. godine, eksploatacioni prostor "Kota" definiran je koordinatama prijelomnih tačaka sljedećih vrijednosti:

Tačka	Y	X
I	6 525 950	4 892 200
II	6 525 950	4 891 400
III	6 525 350	4 891 400
IV	6 525 000	4 891 650
V	6 524 650	4 891 650
VI	6 525 050	4 892 100
VII	6 525 050	4 892 200
I	6 525 950	4 892 200

Eksploatacioni prostor je površine 77,87 ha.

III.

Koncesije se dodjeljuju na period od 40 godina sa početkom trajanja od 01.01.2002. godine.

IV.

Za vrijeme trajanja koncesije "BBM-AMFIBOLIT" d.o.o. je obavezan za sve proizvedene količine mineralnih sirovina u rastresitom stanju plaćati:

- za krečnjake 60 leninga/m³ (slovima: šezdesetleninga po metru kubnom r.m.);
- za spilit 75 leninga/m³ (slovima: sedamdesetpetleninga po metru kubnom r.m.).

"BBM-AMFIBOLIT" d.o.o. se obavezuje da će proizvoditi najmanje:

- krečnjaka ukupno 60.000 m³ r.m. godišnje sa ležišta "Stijene" i ležišta "Kota";
- spilita 10.000 m³ r.m. godišnje sa ležišta "Kota".

U slučaju smanjene godišnje proizvodnje i plasmana od naprijed navedenih količina krečnjaka i spilita, "BBM-AMFIBOLIT" d.o.o. je dužan platiti koncesionu naknadu na 60.000 m³ krečnjaka i 10.000 m spilita

V.

Istraživanja, eksploataciju i sve druge poslove korisnik koncesije je dužan izvoditi u skladu sa odredbama važećih zakona kojima je uređena oblast istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa, kao i odredbama drugih važećih zakona i propisa.

Sve eventualne štete, nastale kao posljedica istraživanja, eksploatacionih i svih pratećih radova na objektima i okolišu, korisnik koncesije je, shodno važećim propisima, dužan nadoknaditi oštećenoj strani.

VI.

Naknada iz prethodnog stava predstavlja prihod Zeničko-dobojskog kantona i općine Vareš u omjeru koji je određen odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

VII.

Zaduzuje se Ministarstvo za privredu da, shodno ovoj odluci i članovima 4, 13, 15, 16, i 17, Zakona o koncesijama, zaključi koncesioni ugovor sa "BBM - AMFIBOLITOM" d.o.o. Vareš.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2002. godine i objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važnost Odluke o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju krečnjaka na ležištu "Stijene" u općini Vareš (br: 02-18-7277/01) koju je Vlada donijela na sedmoj sjednici 10.05.2001. godine.

Broj: 02-18-9849/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

115.

Na temelju članka 84. Zakona o Istraživanjima i eksploataciji mineralnih resursa ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/00), na prijedlog Ministarstva za gospodarstvo, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU**I.**

Gospodarskom društvu "BBM-AMFIBOLIT" d.o.o. Vareš dodjeljuju se koncesiona prava na istraživanje i eksploataciju ležišta krečnjaka "Stijene" i krečnjaka i spilita na ležištu "Kota" u općini Vareš.

II.

Rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije UP/I broj: 09-18-138/00, od 10.05.2000. godine, eksploatacioni prostor "Stijene" definiran je koordinatama prijelomnih točaka sljedećih vrijednosti:

Točka	Y	X
A	6 527 300	4 893 000
B	6 526 900	4 893 000
C	6 526 900	4 892 600
D	6 527 200	4 892 400
E	6 527 200	4 892 300
F	6 527 500	4 892 300
G	6 527 500	4 892 800
H	6 527 300	4 892 800
I	6 527 300	4 893 000

Ukupna površina eksploatacionog prostora je 32,0 ha.

Rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije UP/I broj: 07-18-514/01, od 08.01.2002. godine, eksploatacioni prostor "Kota" definiran je koordinatama prijelomnih točaka sljedećih vrijednosti:

Točka	Y	X
I	6 525 950	4 892 200
II	6 525 950	4 891 400
III	6 525 350	4 891 400
IV	6 525 000	4 891 650
V	6 524 650	4 891 650
VI	6 525 050	4 892 100
VII	6 525 050	4 892 200
I	6 525 950	4 892 200

Eksploatacioni prostor je površine 77.87 ha.

III.

Koncesije se dodjeljuju na period od 40 godina sa početkom trajanja od 01.01.2002. godine.

IV.

Tijekom trajanja koncesije "BBM-AMFIBOLIT" d.o.o. je obavezan za sve proizvedene količine mineralnih sirovina u rastresitom stanju plaćati:

- za krečnjake 60 lentina/m³ (slovima: šezdesetfeninga po metru kubnom r.m.);
- za spilite 75 lentina/m³ (slovima: sedamdesetpetfeninga po metru kubnom r.m.).

"BBM-AMFIBOLIT" d.o.o. se obvezuje da će proizvoditi najmanje:

- krečnjaka ukupno 60.000 m³ r.m. godišnje sa ležišta "Stijene" i ležišta "Kota";
- spilite 10.000 m³ r.m. godišnje sa ležišta "Kota".

U slučaju smanjene godišnje proizvodnje i plasmana od naprijed navedenih količina krečnjaka i spilite, "BBM-AMFIBOLIT" d.o.o. je dužan platiti koncesionu naknadu na 60.000 m³ krečnjaka i 10.000 m³ spilite.

V.

Istraživanja, eksploataciju i sve druge poslove korisnik koncesija je dužan izvoditi sukladno odredbama važećih zakona kojima je uređena oblast istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa, kao i odredbama drugih važećih zakona i propisa.

Sve eventualne štete, nastale kao posljedica istraživanja, eksploatacionih i svih pratećih radova na objektima i okolišu, korisnik koncesije je, shodno važećim propisima, dužan nadoknaditi oštećenoj strani.

VI.

Naknada iz prethodnog stavka predstavlja prihod Zeničko-dobojskog kantona i općine Vareš u omjeru koji je određen odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

VII.

Zadužuje se Ministarstvo za gospodarstvo da, shodno ovoj odluci i člancima 4, 13, 15, 16, i 17. Zakona o koncesijama, zaključi koncesioni ugovor sa "BBM - AMFIBOLITOM" d.o.o. Vareš.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2002. godine i objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važnost Odluke o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju krečnjaka na ležištu "Stijene" u općini Vareš (br: 02-18-7277/01) koju je Vlada donijela na sedmoj sjednici 10.05.2001. godine.

Broj: 02-18-9849/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

116.

Na osnovu člana 21. Zakona o izvršavanju Budžeta ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 6/02.) i člana 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada

Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

O D L U K U

**o rasporedu sredstava za političke stranke
za I. kvartal 2002. godine**

Član 1.

Odobrava se isplata sredstava u iznosu od 62.500,00 KM (slovima: šezdesetdvijehiljade i pet stotina konvertibilnih maraka) za političke stranke koje imaju poslanike u Skupštini Kantona, za I. kvartal.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove odluke raspoređuju se tako da se iznos od 18.750,00 KM (30% od ukupno odobrenih sredstava) raspoređuje jednako svim parlamentarnim strankama, a iznos od 43.750,00 KM (70% od ukupno odobrenih sredstava) raspoređuje se srazmjerno broju poslaničkih mjesta, koja svaka parlamentarna stranka ima u trenutku raspodjele.

Član 3.

Raspored sredstava za političke stranke izvršen je u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta za 2002. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 6/02.).

Član 4.

Isplata sredstava će se izvršiti iz Budžeta Kantona za 2002. godinu, razdjel 10, kod potrošačke jedinice 101, ekonomski kod 614300 - transfer za političke stranke, na račun političkih stranaka, a prema spisku korisnika - političkih stranaka sa brojevima na koje treba izvršiti uplatu.

Član 5.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona i Stručna služba Skupštine Kantona.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2002. godine, i ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9850/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

116.

Na temelju članka 21. Zakona o izvršavanju Proračuna ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 6/02.) i članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine

Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.). Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva financija, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU
o rasporedu sredstava za političke stranke
za I. tromjesečje 2002. godine

Članak 1.

Odobrava se isplata sredstava u iznosu od 62.500,00 KM (slovima: šezdesetdvjetisućpet stolina konvertibilnih maraka) za političke stranke koje imaju zastupnike u Skupštini Kantona, za I. tromjesečje.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se tako da se iznos od 18.750,00 KM (30% od ukupno odobrenih sredstava) raspoređuje jednako svim parlamentarnim strankama, a iznos od 43.750,00 KM (70% od ukupno odobrenih sredstava) raspoređuje se srazmjerno broju zastupničkih mjesta, koja svaka parlamentarna stranka ima u trenutku raspodjele.

Članak 3.

Raspored sredstava za političke stranke obavljen je sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna za 2002. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 6/02.).

Članak 4.

Isplata sredstava će se obaviti iz Proračuna Kantona za 2002. godinu, razdjel 10, kod potrošačke jedinice 101, ekonomski kod 614300 - transfer za političke stranke, na račun političkih stranaka, a prema spisku korisnika - političkih stranaka sa brojevima na koje treba obaviti uplatu.

Članak 5.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo financija Zeničko-dobojskog kantona i stručna služba Skupštine Kantona.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2002. godine, i ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9850/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

.....

117.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada

Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU
o finansijskoj pomoći
KŠC "Sveti Pavao" u Zenici

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 21.472,00 KM (slovima: dvadesetjednatisučetiristolinesadesetdvijekonvertibilnemarke) mjesečno Katoličkom školskom centru "Sveti Pavao" u Zenici na ime pomoći u finansiranju osnovnog obrazovanja.

II.

Isplata sredstava iz tačke I vršit će se u periodu od 01.03.2002. godine do 30.06.2002. godine.

III.

Uz iznos iz tačke I. Kanton će snositi i troškove grijanja za Katolički školski centar "Sveti Pavao" u Zenici, u istom periodu.

IV.

Sredstva iz tačke I. i III. će se osigurati u Budžetu Kantona, razdjel 27, "Tekuće budžetske rezerve".

V.

Zadužuje se KŠC "Sveti Pavao" u Zenici da, istekom vremena iz tačke II. ove odluke, Vladi Zeničko-dobojskog kantona dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava.

VI.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9854/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

.....

117.

Na temelju članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU
o finansijskoj pomoći
KŠC "Sveti Pavao" u Zenici

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 21.472,00 KM (slovima: dvadesetjednatisučetiristo linese-

damdeset i dvije konvertibilne marke) mjesečno Katoličkom školskom centru "Sveti Pavao" u Zenici na ime pomoći u financiranju osnovnog obrazovanja.

II.

Isplata sredstava iz točke I. obavljat će se u periodu od 01.03.2002. godine do 30.06.2002. godine.

III.

Uz iznos iz točke I. Kanton će snositi i troškove grijanja za Katolički školski centar "Sveti Pavao" u Zenici, u istom periodu.

IV.

Sredstva iz točke I. i III. će se osigurati u Proračunu Kantona, razdjel 27. "Tekuće proračunske pričuve".

V.

Zadužuje se KŠC "Sveti Pavao" u Zenici da istekom vremena iz točke II. ove odluke, Vladi Zeničko-dobojskog kantona dostavi izvješće o utrošku odobrenih sredstava.

VI.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9854/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

118.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

o finansijskoj pomoći
Medresi "Osman ef. Redžović" Visoko

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 60.000,00 KM (slovima: šezdeset hiljada konvertibilnih maraka) na ime pomoći odgojno-obrazovne djelatnosti Medrese "Osman ef. Redžović" Visoko.

II.

Sredstva iz tačke I ove odluke osigurati će se u Budžetu Kantona, razdjel 28 - "Tekuća budžetska rezerva".

Uplatu sredstava izvršiti na žiro-račun broj 199-047-00040260-33 kod ABS Banke - Filijala Visoko.

III.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9922/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

118.

Na temelju članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

o finansijskoj pomoći
Medresi "Osman ef. Redžović" Visoko

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 60.000,00 KM (slovima: šezdeset hiljada konvertibilnih maraka) na ime pomoći odgojno-obrazovne djelatnosti Medrese "Osman ef. Redžović" Visoko.

II.

Sredstva iz točke I. ove odluke osigurati će se u Proračunu Kantona, razdjel 28 - "Tekuća proračunska pričuva".

Uplatu sredstava obaviti na žiro-račun broj 199-047-00040260-33 kod ABS Banke - Filijala Visoko.

III.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport i Ministarstvo finansija.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9922/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

119.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog

Ministarstva zdravstva, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

I.

Financijska sredstva vanbudžetskog fonda zdravstvenog osiguranja, kojima se financira rad općinskih domova zdravlja sa područja Zeničko-dobojskog kantona, ne mogu se koristiti za isplatu naknada predsjednicima i članovima upravnih odbora.

II.

Za praćenje realizacije ove odluke zadužuje se Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9926/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

119.

Na temelju članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

I.

Financijska sredstva izvanproračunskog fonda zdravstvenog osiguranja, kojima se financira rad općinskih domova zdravlja sa područja Zeničko-dobojskog kantona, ne mogu se koristiti za isplatu naknada predsjednicima i članovima upravnih odbora.

II.

Za praćenje realizacije ove odluke zadužuje se Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9926/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

120.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine

Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva za korigiranje visine naknade predsjednicima i članovima upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

I.

Naknada predsjednicima i članovima upravnih odbora zdravstvenih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja za njihov angažman u upravljanju istim utvrđuje se kako slijedi:

- 120.00 KM (slovima: stodvadeset konvertibilnih maraka) - predsjedniku upravnog odbora.
- 100.00 KM (slovima: stotinu konvertibilnih maraka) - članovima upravnog odbora.

II.

Za praćenje realizacije ove odluke zadužuje se Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9927/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

120.

Na temelju članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva za korigiranje visine naknade predsjednicima i članovima upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

I.

Naknada predsjednicima i članovima upravnih odbora zdravstvenih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja za njihov angažman u upravljanju istim utvrđuje se kako slijedi:

- 120.00 KM (slovima: stodvadeset konvertibilnih maraka) - predsjedniku upravnog odbora.
- 100.00 KM (slovima: stotinu konvertibilnih maraka) - članovima upravnog odbora.

II.

Za praćenje realizacije ove odluke zadužuje se Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9927/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

121.

Na osnovu Odluke o integraciji općine Žepče ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 44/00.) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002.godine, donosi

ODLUKU

**o privremenom preuzimanju finansiranja
KŠC "Don Bosco" Žepče**

I.

Preuzima se privremeno finansiranje KŠC "Don Bosco" u Žepču, za period od 01.03.2002. godine do 31.08.2002. godine

II.

Sredstva za finansiranje djelatnosti KŠC "Don Bosco" Žepče, u periodu iz prethodne tačke, doznakaćat će se mjesečno prema važećim kriterijima.

III.

Sredstva iz tačke II. ove odluke će se osigurati u Budžetu Kantona, razdjel 28 - "Tekuća budžetska rezerva".

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9928/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

121.

Na temelju Odluke o integraciji općine Žepče ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 44/00.) i članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada

Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

**o privremenom preuzimanju finansiranja
KŠC "Don Bosco" Žepče**

I.

Preuzima se privremeno finansiranje KŠC "Don Bosco" u Žepču, za period od 01.03.2002. godine do 31.08.2002. godine.

II.

Sredstva za finansiranje djelatnosti KŠC "Don Bosco" Žepče, u periodu iz prethodne tačke, doznakaćat će se mjesečno prema važećim kriterijima.

III.

Sredstva iz tačke II. ove odluke će se osigurati u Proračunu Kantona, razdjel 28 - "Tekuća proračunska pričuva".

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9928/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

122.

Na osnovu člana 59. Zakona o zaštiti okoline ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/00.), tačke IV. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu okoline i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

**o izmjenama i dopunama Odluke
o načinu raspodjele sredstava
Fonda za zaštitu okoline**

I.

U Odluci o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/01. i 3/02.), u tački III. iza stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Pripadajuća sredstva općine mogu trošiti po programima, planovima i projektima, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline".

Stav 3 postaje stav 4.

II.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a primjenjivat će se od 01.01.2002. godine.

Broj: 02-14-10481/02,
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

122.

Na temelju članka 59. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/00.), točke IV. Odluke o utemeljenju Fonda za zaštitu okoliša i članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

**o izmjenama i dopunama Odluke
o načinu raspodjele sredstava
Fonda za zaštitu okoliša**

I.

U Odluci o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoliša ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/01. i 3/02.), u točki III, iza stavka 2, dodaje se novi stavak 3, koji glasi:

"Pripadajuća sredstva općine mogu ići po programima, planovima i projektima, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša".

Stavak 3 postaje stavak 4.

II.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a primjenjivat će se od 01.01.2002. godine.

Broj: 02-14-10481/02,
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

123.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i Programa potrošnje budžetskih sredstava za 2002. godinu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, koji je donijela Vlada, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

ODLUKU**Član 1.**

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu do 800.000.00 KM (slovima: osamstotinahiljad konvertibilnih maraka) za nabavku građevinskog materijala, a u svrhu podrške povratku raseljenih lica i izbjeglica.

Član 2.

Zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača, u skladu sa važećim propisima.

Član 3.

Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Kantona, razdjel 19 - Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, pozicija: "sredstva za podsticaj povratku izbjeglica i raseljenih lica".

Član 4.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-10489/02,
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

123.

Na temelju članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i Programa potrošnje proračunskih sredstava za 2002. godinu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, koji je donijela Vlada, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

ODLUKU**Članak 1.**

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu do 800.000.00 KM (slovima: osamstotinahiljad konvertibilnih maraka) za nabavku građevinskog materijala, a u svrhu podrške povratku raseljenih osoba i izbjeglica.

Članak 2.

Zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da obavi izbor najpovoljnijeg ponuđača, sukladno važećim propisima.

Članak 3.

Sredstva iz članka 1. ove odluke isplatit će se iz Proračuna Kantona, razdjel 19 - Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, pozicija: "sredstva za policaj povratku izbjeglica i raseljenih osoba".

Članak 4.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo financija Zeničko-dobojskog kantona.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-10489/02.
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

124.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 14. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/99.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

O D L U K U

**o davanju odobrenja za transformaciju
dvogodišnjeg u četverogodišnji studij razredne
nastave na Pedagoškoj akademiji u Zenici**

Član 1.

Daje se odobrenje Pedagoškoj akademiji u Zenici da izvrši transformaciju dvogodišnjeg u četverogodišnji studij razredne nastave.

Član 2.

Na studij razredne nastave u četverogodišnjem trajanju upisivali će se studenti za sticanje zvanja: profesor razredne nastave.

Član 3.

Akademija će u suradnji sa Pedagoškim fakultetom u Sarajevu, Odsjeku za razrednu nastavu, pristupiti pripremama za početak studija u četverogodišnjem trajanju u akademskoj 2002/2003. godini.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-38-10494/02.
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

124.

Na temelju članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 14. stavak 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/99.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

O D L U K U

**o davanju odobrenja za transformaciju
dvogodišnjeg u četverogodišnji studij razredne
nastave na Pedagoškoj akademiji u Zenici**

Članak 1.

Daje se odobrenje Pedagoškoj akademiji u Zenici da obavi transformaciju dvogodišnjeg u četverogodišnji studij razredne nastave.

Članak 2.

Na studij razredne nastave u četverogodišnjem trajanju upisivali će se studenti za sticanje zvanja: profesor razredne nastave.

Članak 3.

Akademija će u suradnji sa Pedagoškim fakultetom u Sarajevu, Odsjeku za razrednu nastavu, pristupiti pripremama za početak studija u četverogodišnjem trajanju u akademskoj 2002/2003. godini.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-38-10494/02.
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

125.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 14. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/99.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

O D L U K U

**o davanju odobrenja za osnivanje
studija engleskog jezika na
Pedagoškoj akademiji u Zenici**

Član 1.

Daje se odobrenje Pedagoškoj akademiji u Zenici za osnivanje studija engleskog jezika u trogodišnjem trajanju.

Član 2.

Na studij engleskog jezika upisival će se studenti za sticanje zvanja: profesor engleskog jezika.

Član 3.

Akademija će u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu, Odsjeku za anglistiku, pristupiti pripremama za početak studija engleskog jezika u akademskoj 2002/2003. godini.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-38-10495/02.
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

125.

Na temelju članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 14. stavak 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/99.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

**o davanju odobrenja za utemeljenje
studija engleskog jezika na
Pedagoškoj akademiji u Zenici**

Članak 1.

Daje se odobrenje Pedagoškoj akademiji u Zenici za utemeljenje studija engleskog jezika u trogodišnjem trajanju.

Članak 2.

Na studij engleskog jezika upisival će se studenti za stjecanje zvanja: profesor engleskog jezika.

Članak 3.

Akademija će u suradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu, Odsjeku za anglistiku, pristupiti pripremama za početak studija engleskog jezika u akademskoj 2002/2003. godini.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-38-10495/02.
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

126.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine

Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 14. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/99.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

**o davanju odobrenja za osnivanje
studija njemačkog jezika na
Pedagoškoj akademiji u Zenici**

Član 1.

Daje se odobrenje Pedagoškoj akademiji u Zenici za osnivanje studija njemačkog jezika u trogodišnjem trajanju.

Član 2.

Na studij njemačkog jezika upisival će se studenti za sticanje zvanja: profesor njemačkog jezika.

Član 3.

Akademija će u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu, Odsjeku za germanistiku, pristupiti pripremama za početak studija njemačkog jezika u akademskoj 2002/2003. godini.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-38-10496/02.
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

126.

Na temelju članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 14. stavak 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/99.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

**o davanju odobrenja za utemeljenje
studija njemačkog jezika na
Pedagoškoj akademiji u Zenici**

Članak 1.

Daje se odobrenje Pedagoškoj akademiji u Zenici za utemeljenje studija njemačkog jezika u trogodišnjem trajanju.

Članak 2.

Na studij njemačkog jezika upisival će se studenti za stjecanje zvanja: profesor njemačkog jezika.

Članak 3.

Akademija će u suradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu, Odsjeku za germanistiku pristupiti pripremama za početak studija njemačkog jezika u akademskoj 2002/2003. godini.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-38-10496/02.
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

127.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 14. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/99.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

**o davanju odobrenja za osnivanje
studija predškolskog odgoja na
Pedagoškoj akademiji u Zenici**

Član 1.

Daje se odobrenje Pedagoškoj akademiji u Zenici za osnivanje studija predškolskog odgoja u dvogodišnjem trajanju.

Član 2.

Na studij predškolskog odgoja upisivat će se studenti za sticanje zvanja: nastavnik predškolskog odgoja.

Član 3.

Akademija će u suradnji sa Pedagoškim fakultetom u Sarajevu, Odsjeku za predškolski odgoj, pristupiti pripremama za početak studija predškolskog odgoja u akademskoj 2002/2003. godini.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-38-10497/02.
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

127.

Na temelju članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine

Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 14. stavak 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/99.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

**o davanju odobrenja za utemeljenje
studija predškolskog odgoja na
Pedagoškoj akademiji u Zenici**

Članak 1.

Daje se odobrenje Pedagoškoj akademiji u Zenici za utemeljenje studija predškolskog odgoja u dvogodišnjem trajanju.

Članak 2.

Na studij predškolskog odgoja upisivat će se studenti za sticanje zvanja: nastavnik predškolskog odgoja.

Članak 3.

Akademija će u suradnji sa Pedagoškim fakultetom u Sarajevu, Odsjeku za predškolski odgoj, pristupiti pripremama za početak studija predškolskog odgoja u akademskoj 2002/2003. godini.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-38-10497/02.
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

128.

Na osnovu člana 90. stav 2. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 36/99.) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

**o uređivanju prava na novčanu pomoć
porodilji koja nije u radnom odnosu**

Član 1.

Ovom odlukom uređuje se pravo na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu, uvjeti sticanja prava, visina iznosa i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć.

Član 2.

Novčanu pomoć ostvaruje porodilja koja nije u radnom odnosu (u daljem tekstu: nezaposlena porodilja) pod uvjetom da ima prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Zeničko-dobojskog kantona, šest mjeseci prije poroda (u daljem tekstu: Kanton).

Član 3.

Novčana pomoć isplaćuje se u vidu jednokratne pomoći, i to u iznosu od 150 KM.

Član 4.

Isplatu novčane pomoći vršiće općinski centri za socijalni rad, odnosno općinske službe nadležne za poslove socijalne zaštite (u općinama bez centra za socijalni rad).

Član 5.

Uputstvo za provedbu ove odluke donijet će ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u roku od osam dana od stupanja na snagu ove odluke.

Član 6.

Sredstva za novčanu pomoć obezbijedena su u Budžetu Kantona, razdjel: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, pozicija Budžeta: "novčana naknada za vrijeme trudnoće i poroda žena-majci koja nije u radnom odnosu".

Član 7.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i općine Kantona.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a primjenjivat će se od 01.01.2002. godine, pa do donošenja propisa iz oblasti zaštite porodice sa djecom, kojim će se regulirati novčana pomoć za nezaposlene porodilje.

Broj: 02-14-10590/02,
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

128.

Na temelju članka 90. stavak 2. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 36/99.) i članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

ODLUKU**o uređivanju prava na novčanu pomoć
rodilji koja nije u radnom odnosu****Članak 1.**

Ovom odlukom uređuje se pravo na novčanu pomoć rodilji koja nije u radnom odnosu, uvjeti stjecanja prava, visina iznosa i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć.

Članak 2.

Novčanu pomoć ostvaruje rodilja koja nije u radnom odnosu (u daljem tekstu: nezaposlena rodilja) pod uvjetom da ima prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Zeničko-dobojskog kantona, šest mjeseci prije poroda (u daljem tekstu: Kanton).

Članak 3.

Novčana pomoć isplaćuje se u vidu jednokratne pomoći, i to u iznosu od 150 KM.

Članak 4.

Isplatu novčane pomoći obavljat će općinski centri za socijalni rad, odnosno općinske službe nadležne za poslove socijalne skrbi (u općinama bez centra za socijalni rad).

Članak 5.

Naputak za provedbu ove odluke donijet će ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u roku od osam dana od stupanja na snagu ove odluke.

Članak 6.

Sredstva za novčanu pomoć obezbijedena su u Proračunu Kantona, razdjel: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, pozicija Proračuna: "novčana naknada za vrijeme trudnoće i poroda žena-majci koja nije u radnom odnosu".

Članak 7.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i općine Kantona.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a primjenjivat će se od 01.01.2002. godine, pa do donošenja propisa iz oblasti zaštite obitelji sa djecom, kojim će se regulirati novčana pomoć za nezaposlene rodilje.

Broj: 02-14-10590/02,
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

129.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

**o podsticaju poslodavaca za
zapošljavanje i stručno osposobljavanje
pripravnika u 2002. godini u
Zeničko-dobojskom kantonu**

Član 1.

Ovom odlukom propisuje se preuzimanje isplate netto plaće i plaćanje poreza na plaću i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti iz i na plaće (u daljem tekstu: obaveze na plaću) za lica koja se prvi put zapošljavaju kod poslodavca u skladu sa Zakonom o radu i ovom odlukom izuzev osoba koje se zapošljavaju u organima uprave i drugim korisnicima budžeta.

Član 2.

Licima iz člana 1. ove odluke smatraju se lica koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

- evidentirana su kod Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalna služba);
- prvi put se zapošljavaju i
- imaju završen fakultet, odnosno VII. stepen stručne spreme (u daljem tekstu: pripravnici);
- imaju prijavljeno prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona, šest mjeseci prije zaključenja ugovora o radu.

Član 3.

Za pripravnike koji do 31.12.2002. godine zasnaju radni odnos, na određeno vrijeme u trajanju šest, a najduže dvanaest mjeseci, sa poslodavcem koji ima sjedište, odnosno poslovištu jedinicu na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), obavezu isplate netto plaće u iznosu od 300 KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka) i plaćanja obaveza na plaću preuzeće Vlada Kantona.

Član 4.

Poslodavac je obavezan vršiti obračun plaće zajedno sa obavezama na plaću na specifikaciji za odgovarajući mjesec.

Specifikaciju i ugovor o radu na koji je prethodnu saglasnost dalo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice podnosi Kantonalnoj službi, radi plaćanja.

Član 5.

Isplatu netto plaće pripravniku i plaćanje obaveza na plaću vršit će Kantonalna služba.

Član 6.

Ostala prava iz radnog odnosa, pripravnik ostvaruje u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, odnosno ugovorom o radu.

Član 7.

Sredstva za realizaciju ove odluke isplaćuju se iz Budžeta Kantona - pozicija Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - ekonomski kod, 614200 - transfer za zapošljavanje pripravnika.

Član 8.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Kantonalna služba.

Član 9.

Kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke donijet će uputstvo o njenom provođenju.

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-10591/02.
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

.....

129.

Na temelju članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj 15.05.2002. godine, donosi

ODLUKU

**o poticaju poslodavaca za
zapošljavanje i stručno osposobljavanje
vježbenika u 2002. godini u
Zeničko-dobojskom kantonu**

Članak 1.

Ovom odlukom propisuje se preuzimanje isplate netto plaće i plaćanje poreza na plaću i doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti iz i na plaće (u daljem tekstu: obaveze na plaću) za osobe koje se prvi put zapošljavaju kod poslodavca sukladno Zakonu o radu i ovoj odluci izuzev osoba koje se zapošljavaju u tijelima uprave i drugim korisnicima proračuna.

Članak 2.

Osobama iz članka 1. ove odluke smatraju se osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- evidentirana su kod Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalna služba);
- prvi put se zapošljavaju i
- imaju završen fakultet, odnosno VII. stupanj stručne spreme (u daljem tekstu: vježbenici);
- imaju prijavljeno prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona, šest mjeseci prije zaključenja ugovora o radu.

Članak 3.

Za vježbenike koji do 31.12.2002. godine zasnuju radni odnos, na određeno vrijeme u trajanju šest, a najduže dvanaest mjeseci, sa poslodavcem koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), obvezu isplate netto plaće u iznosu od 300 KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka) i plaćanja obveza na plaću preuzeće Vlada Kantona.

Članak 4.

Poslodavac je obavezan obavljati obračun plaće zajedno sa obavezama na plaću na specifikaciji za odgovarajući mjesec.

Specifikaciju i ugovor o radu na koji je prethodnu suglasnost dalo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice podnosi Kantonalnoj službi, radi plaćanja.

Članak 5.

Isplatu netto plaće vježbeniku i plaćanje obveza na plaću obavljaće Kantonalna služba.

Članak 6.

Ostala prava iz radnog odnosa vježbenik ostvaruje sukladno Zakonu o radu, kolektivnom ugovoru, odnosno ugovoru o radu.

Članak 7.

Sredstva za realizaciju ove odluke isplaćuju se iz Proračuna Kantona - pozicija Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - ekonomski kod. 614200 - transfer za zapošljavanje vježbenika.

Članak 8.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Kantonalna služba.

Članak 9.

Kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke donijet će naputak o njenom provođenju.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-10591/02.
15.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

130.

Na osnovu člana 16., stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 21. Zakona o porezu na promet nekretnosti ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 24/95. i 11/01.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj 12.06.2002. godine, na prijedlog Ministarstva finansija, donosi

ODLUKU

**o izmjenama i dopunama
Odluke o visini zatezne kamate**

I.

U Odluci o visini zatezne kamate ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 8/00.), u tački I, broj "0,2%", zamjenjuje se brojem "0.06%".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-15-12819/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

130.

Na temelju članka 16., stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 21. Zakona o porezu na promet nekretnosti ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 24/95. i 11/01.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj 12.06.2002. godine, na prijedlog Ministarstva finansija, donosi

ODLUKU

**o izmjenama i dopunama
Odluke o visini zatezne kamate**

I.

U Odluci o visini zatezne kamate ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 8/00.), u tački I, broj "0,2%", zamjenjuje se brojem "0.06%".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-15-12819/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

131.

Na osnovu člana 16., stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj 12.06.2002. godine, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, donosi

ODLUKU

o načinu obezbjeđenja i usmjeravanja novčanih sredstava za sanaciju šteta na krovovima u MZ "Doboj", općina Kakanj

Član 1.

Ovom odlukom prihvata se "Elaborat o utvrđivanju šteta u MZ "Doboj", općina Kakanj, nastalih radom Tvornice cementa Kakanj i utvrđuje način obezbjeđenja i usmjeravanja sredstava potrebnih za sanaciju šteta na krovovima u iznosu od 718.750,60 KM.

Član 2.

Novčana sredstva potrebna za sanaciju šteta iz člana 1. Odluke, obezbjeđuju se iz:

- pripadajućih sredstava Kantona uplaćenih u Fond za zaštitu okoline, tako što se 50% raspoloživih sredstava u iznosu od 78.111,12 KM uplaćenih u periodu od 30.10.2001. godine do 31.03.2002. godine usmjerava za sanaciju šteta;
- sredstva od koncesija koja pripadaju Kantonu, a uplaćena su iz Kakanja u periodu od 01.01.2001. godine do 30.05.2002. godine u ukupnom iznosu od 279.983,40 KM.

Član 3.

Preostala sredstva potrebna za izmirenje ukupnog iznosa nastalih šteta u utvrđenom iznosu od 718.750,00 KM usmjeravat će se na način iz člana 2. Odluke do potpunog izmirenja.

Član 4.

Sredstva za finansiranje utvrđenih šteta u MZ "Doboj", općina Kakanj, su namjenska sredstva i uplaćivat će se u Budžet općine Kakanj, a deponovat će se na posebnom računu.

Stručne poslove u vezi sa raspodjelom sredstava (dodjela sredstava, praćenje realizacije) obavljat će Komisija koju će imenovati načelnik Općine.

Član 5.

U trošku sredstava potrebnih za sanaciju šteta prema Elaboratu o utvrđivanju šteta u MZ "Doboj", nastalih radom "Tvornice cementa Kakanj", nadležne općinske službe će dostaviti izvještaj Vladi Kantona.

Član 6.

Za realizaciju Odluke zadužuju se Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Ministarstvo finansija.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-12822/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

131.

Na temelju članka 16., stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj 12.06.2002. godine, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, donosi

ODLUKU

o načinu osiguranja i usmjeravanja novčanih sredstava za sanaciju šteta na krovovima u MZ "Doboj", općina Kakanj

Članak 1.

Ovom odlukom prihvata se "Elaborat o utvrđivanju šteta u MZ "Doboj", općina Kakanj, nastalih radom Tvornice cementa Kakanj i utvrđuje način osiguranja i usmjeravanja sredstava potrebnih za sanaciju šteta na krovovima u iznosu od 718.750,60 KM.

Članak 2.

Novčana sredstva potrebna za sanaciju šteta iz članka 1. Odluke, osiguravaju se iz:

- pripadajućih sredstava Kantona uplaćenih u Fond za zaštitu okoliša, tako što se 50% raspoloživih sredstava u iznosu od 78.111,12 KM uplaćenih u periodu od 30.10.2001. godine do 31.03.2002. godine usmjerava za sanaciju šteta;
- sredstva od koncesija koja pripadaju Kantonu, a uplaćena su iz Kakanja u periodu od 01.01.2001. godine do 30.05.2002. godine u ukupnom iznosu od 279.983,40 KM.

Članak 3.

Preostala sredstva potrebna za izmirenje ukupnog iznosa nastalih šteta u utvrđenom iznosu od 718.750,00 KM usmjeravat će se na način iz članka 2. Odluke do potpunog izmirenja.

Članak 4.

Sredstva za finansiranje utvrđenih šteta u MZ "Doboj", općina Kakanj, su namjenska sredstva i uplaćivat će se u Proračun općine Kakanj, a deponovat će se na posebnom računu.

Stručne poslove u vezi sa raspodjelom sredstava (dodjela sredstava, praćenje realizacije) obavljat će Povjerenstvo koje će imenovati načelnik Općine.

Članak 5.

U utrošku sredstava potrebitih za sanaciju šteta prema Elaboratu o utvrđivanju šteta u MZ "Doboj", nastalih radom "Tvornice cementa Kakanj", nadležne općinske službe će dostaviti izvješće Vladi Kantona.

Članak 6.

Za realizaciju Odluke zadužuju se Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša i Ministarstvo financija.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-12822/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

132.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 4. stav 2. Privremene odluke o kriterijima za utvrđivanje liste preduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju
predsjednika i članova Upravnog odbora
G.D. "SRETNO" Breza

I.

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora G.D. "SRETNO" Breza, broj: 02-34-10556/01, od 25.06.2001. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/01.), tačka I, pod 3, umjesto Edin Kovačević, imenuje se Šabaheta Gavranović.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-9852/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

132.

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 4. stavak 2. Privremene odluke o kriterijima za

utvrđivanje liste poduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona prema kojima Vlada Kantona obavlja ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za gospodarstvo, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju
predsjednika i članova Upravnog odbora
G.D. "SRETNO" Breza

I.

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora G.D. "SRETNO" Breza, broj: 02-34-10556/01, od 25.06.2001. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/01.), tačka I, pod 3, umjesto Edin Kovačević, imenuje se Sabaheta Gavranović.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-9852/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

133.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 4. stav 2. Privremene odluke o kriterijima za utvrđivanje liste preduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju
predsjednika i članova Upravnog odbora
"ZVIJEZDA" d.d. Vareš

I.

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora "ZVIJEZDA" d.d. Vareš, broj: 02-34-10558/01, od 25.06.2001. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/01.), tačka I, pod 1., umjesto Ferid Kulovac, imenuje se Šefko Spahić.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-9853/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

133.

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 4. stavak 2. Privremene odluke o kriterijima za utvrđivanje liste poduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona prema kojima Vlada Kantona obavlja ovlaštenja i obveze vlasnika državnog kapitala ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za gospodarstvo, na 40. sjednici, održanoj 08.05.2002. godine, donosi

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja o imenovanju
predsjednika i članova Upravnog odbora
"ZVIJEZDA" d.d. Vareš

I.

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora "ZVIJEZDA" d.d. Vareš, broj: 02-34-10558/01, od 25.06.2001. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/01.), točka I, pod 1., umjesto Ferid Kulovac, imenuje se Šelko Spahić.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-9853/02.
08.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

134.

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Službi za logistiku i člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 42. sjednici, održanoj dana 30.05.2002. godine, na prijedlog sekretara Vlade, donosi

RJEŠENJE

o postavljenju direktora Službe za logistiku

I.

Sead Džanović postavlja se za direktora Službe za logistiku.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11943/02
30.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

134.

Na temelju članka 6. stavak 1. Uredbe o Službi za logistiku i članka 16. stavak 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 42. sjednici, održanoj dana 30.05.2002. godine, na prijedlog tajnika Vlade, donosi

RJEŠENJE

o postavljenju ravnatelja Službe za logistiku

I.

Sead Džanović postavlja se za ravnatelja Službe za logistiku.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11943/02.
30.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

135.

Na osnovu člana 5. stav 7. Uredbe o Stručnoj službi Vlade Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 8/96.) i člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 42. sjednici, održanoj dana 30.05.2002. godine, na prijedlog sekretara Vlade, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju šefa Odjeljenja za
upravljanje ljudskim resursima
- pomoćnika sekretara Vlade

I.

Meliha Omerspahić, dipl. pravnik, imenuje se za šefa Odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima - pomoćnika sekretara Vlade u Stručnoj službi Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11945/02.
30.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

135.

Na temelju članka 5. stavak 7. Uredbe o Stručnoj službi Vlade Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 8/96.) i članka 16. stavak 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 42. sjednici, održanoj dana 30.05.2002. godine, na prijedlog tajnika Vlade, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju šefa Odjeljenja za
upravljanje ljudskim resursima
- pomoćnika tajnika Vlade

I.

Melha Omerspahić, dipl. pravica, imenuje se za šefa Odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima - pomoćnika tajnika Vlade u Stručnoj službi Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11945/02.
30.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

136.

Na osnovu člana 47. Zakona o kantonalnoj upravi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/00.) i člana 16. stavak 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 42. sjednici, održanoj dana 30.05.2002. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju sekretara Ministarstva za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice

I.

Melha Omerspahić, dipl. pravica, razrješava se dužnosti sekretara Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, radi prelaska na drugu dužnost.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-12073/02.
30.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

136.

Na temelju članka 47. Zakona o kantonalnoj upravi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/00.) i članka 16. stavak 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 42. sjednici, održanoj dana 30.05.2002. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju tajnika Ministarstva za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice

I.

Melha Omerspahić, dipl. pravica, razrješava se dužnosti tajnika Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, radi prelaska na drugu dužnost.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-12073/02.
30.05.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

137.

Na osnovu člana 17. stavak 5. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave i člana 16. stavak 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj 12.06.2002. godine, na prijedlog ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju pomoćnika ministra u Ministarstvu
za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

I.

Alja Memić, dipl. ing. šum., razrješava se dužnosti pomoćnika ministra za šumarstvo u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-12864/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

137.

Na temelju članka 17. stavak 5. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave i članka 16. stavak 3. Zakona o Vladi Zeničko-

dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj 12.06.2002. godine, na prijedlog ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju pomoćnika ministra u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

I.

Alija Memić, dipl.ing.šum., razrješava se dužnosti pomoćnika ministra za šumarstvo u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-12864/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

138.

Na osnovu člana 17, stav 5. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave i člana 16, stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj 12.06.2002. godine, na prijedlog ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donosi

RJEŠENJE

o postavljenju pomoćnika ministra u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

I.

Za pomoćnika ministra za šumarstvo u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu postavlja se Jusufbašić Amira, dipl.ing.šum.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-12865/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

139.

Na temelju članka 17, stavak 5. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave i članka 16, stavak 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-

dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj 12.06.2002. godine, na prijedlog ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donosi

RJEŠENJE

o postavljenju pomoćnika ministra u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

I.

Za pomoćnika ministra za šumarstvo u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu postavlja se Jusufbašić Amira, dipl.ing.šum.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-12865/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

139.

Na osnovu člana 7, stav 1. Uredbe o Službi za logistiku ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 10/02.) i člana 16, stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj dana 12.06.2002. godine, na prijedlog direktora Službe, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika direktora za pravne i administrativne poslove u Službi za logistiku

I.

Željka Marković-Sekulić imenuje se za pomoćnika direktora za pravne i administrativne poslove u Službi za logistiku.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-12866/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

139.

Na temelju članka 7, stavak 1. Uredbe o Službi za logistiku ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 10/02.) i članka 16, stavak 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj

dana 12.06.2002. godine, na prijedlog ravnatelja Službe, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju pomoćnika ravnatelja za
pravne i administrativne poslove u
Službi za logistiku

I.

Željka Marković-Sekulić imenuje se za pomoćnika ravnatelja za pravne i administrativne poslove, u Službi za logistiku.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-12866/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

140.

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Službi za logistiku ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 10/02.) i člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj dana 12.06.2002. godine, na prijedlog direktora Službe, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju pomoćnika direktora za
tehničke poslove u Službi za logistiku

I.

Mustafa Uzunović imenuje se za pomoćnika direktora za tehničke poslove, u Službi za logistiku.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-12867/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

140.

Na temelju članka 7. stavak 1. Uredbe o Službi za logistiku ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 10/02.) i članka 16. stavak 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj dana 12.06.2002. godine, na prijedlog ravnatelja Službe, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju pomoćnika ravnatelja za
tehničke poslove u Službi za logistiku

I.

Mustafa Uzunović imenuje se za pomoćnika ravnatelja za tehničke poslove, u Službi za logistiku.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-12867/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

141.

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Službi za logistiku ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 10/02.) i člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj dana 12.06.2002. godine, na prijedlog direktora Službe, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju pomoćnika direktora za
opće i organizacione poslove u
Službi za logistiku

I.

Alija Gogić imenuje se za pomoćnika direktora za opće i organizacione poslove, u Službi za logistiku.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-12868/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

141.

Na temelju članka 7. stavak 1. Uredbe o Službi za logistiku ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 10/02.) i članka 16. stavak 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj dana 12.06.2002. godine, na prijedlog ravnatelja Službe, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju pomoćnika ravnatelja za
opće i organizacione poslove u
Službi za logistiku

I.

Alja Gogić imenuje se za pomoćnika ravnatelja za opće i organizacione poslove, u Službi za logistiku.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-12868/02.
12.06.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

142.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, na 39. sjednici održanoj 23.04.2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK**I.**

Daje se saglasnost na Pravilnik o stimulaturnim novčanim naknadama za rad Inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, broj: 18-14-8924-1/02, od 19.04.2002. godine.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-14-9058/02.
23.04.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

142.

Na temelju članka 16. stavak 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ravnatelja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, na 39. sjednici održanoj 23.04.2002. godine, donosi

ZAKLJUČAK**I.**

Daje se suglasnost na Pravilnik o stimulaturnim novčanim naknadama za rad Inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, broj: 18-14-8924-1/02, od 19.04.2002. godine.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-14-9058/02.
23.04.2002. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vahid Hećo, s.r.

143.

Na osnovu člana 60. stav 1. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 28/97), te člana 32. Zakona o kantonalnoj upravi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 9/00), direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, uz prethodnu saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, donosi

PRAVILNIK

**o stimulaturnim novčanim naknadama
za rad inspektora Kantonalne uprave
za inspekcijske poslove**

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se visina i način obračuna stimulaturnih novčanih naknada kojima se uvećava plaća inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, ovisno od ostvarenih rezultata rada.

Član 2.

Visinu stimulaturnih novčanih naknada, zavisno od rezultata rada, za svaki mjesec, utvrđuje direktor Uprave, na prijedlog Glavnog kantonalnog inspektora odjeljenja, o čemu se donosi posebno rješenje.

Saglasnost na rješenje iz prethodnog stava daje predsjednik Vlade Kantona.

Član 3.

Kriteriji za izradu prijedloga za obračun novčanih sredstava kojima se inspektori nagraduju odnosno stimuliraju za svoj rad zavisno od vrste inspekcije su:

- broj i kvalitet izvršenih inspekcijских kontrola;
- složenost izvršenih inspekcijских kontrola;
- značaj i obim obavljenih pregleda;
- broj utvrđenih nedostataka kod subjekta kontrole;
- broj donesenih rješenja kojim se nalaže otklanjanje utvrđenih nedostataka ili kojima se zabranjuje vršenje određenih radnji suprotnih zakonskim i podzakonskim propisima;
- broj donesenih pismenih upozorenja;
- broj podnesenih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prijava za privredni prestup i krivičnih prijava;
- rezultat poduzetih mjera;
- broj naplaćenih mandata kazni;
- broj slučajeva privremeno oduzetih predmeta, kao i vrijednost oduzetih predmeta;
- blagovremeno izvršavanje planiranih i postavljenih zadataka i poslova;
- uredno i ažurno vođenje knjige evidencije o obavljenim inspekcijским pregledima.

Član 4.

Prilikom primjene kriterija iz člana 3. ovog pravilnika vodit će se računa o specifičnosti i prirodi svake pojedine inspekcije, odnosno o mogućnosti primjene svakog od navedenih kriterija na pojedine inspekcije.

Član 5.

Primjenom kriterija iz člana 3. ovog pravilnika plaća inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove može se uvećati za 50%.

Član 6.

Financijska sredstva za isplatu stimulativnih novčanih naknada inspektora obezbjeđuju se u Budžetu Kantona.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 18-14-8924/02.
13.04.2002. godine
Zenica

DIREKTOR
Avdgić Ibrahim, s.r.

143.

Na temelju članka 60. stavak 1. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 28/97), te članka 32. Zakona o kantonalnoj upravi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 9/00), ravnatelj Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, uz prethodnu suglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, donosi

P R A V I L N I K
o stimulativnim novčanim naknadama
za rad inspektora Kantonalne uprave
za inspekcijske poslove

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se visina i način obračuna stimulativnih novčanih naknada kojima se uvećava plaća inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, ovisno od ostvarenih rezultata rada.

Članak 2.

Visinu stimulativnih novčanih naknada, ovisno od rezultata rada, za svaki mjesec, utvrđuje ravnatelj Uprave, na prijedlog Glavnog kantonalnog inspektora otljela, o čemu se donosi posebno rješenje.

Suglasnost na rješenje iz prethodnog stavka daje predsjednik Vlade Kantona.

Članak 3.

Kriteriji za izradu prijedloga za obračun novčanih sredstava kojima se inspektori nagrađuju odnosno stimuliraju za svoj rad ovisno od vrste inspekcije su:

- broj i kvaliteta obavljenih inspekcijskih kontrola;
- složenost obavljenih inspekcijskih kontrola;
- značaj i obujam obavljenih pregleda;
- broj utvrđenih nedostataka kod subjekta kontrole;
- broj donesenih rješenja kojima se nalaže otklanjanje utvrđenih nedostataka ili kojima se

zabranjuje obavljanje određenih radnji suprotnih zakonskim i podzakonskim propisima;

- broj donesenih pismenih upozorenja;
- broj podnesenih žaljeva za pokretanje prekršajnog postupka, prijava za gospodarski prijestup i krivičnih prijava;
- rezultat poduzetih mjera;
- broj naplaćenih mandatnih kazni;
- broj slučajeva privremeno oduzetih predmeta, kao i vrijednost oduzetih predmeta;
- pravodobno obavljanje planiranih i postavljenih zadataka i poslova;
- uredno i ažurno vođenje knjige evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima.

Članak 4.

Prilikom primjene kriterija iz članka 3. ovog pravilnika vodit će se računa o specifičnosti i prirodi svake pojedine inspekcije, odnosno o mogućnosti primjene svakog od navedenih kriterija na pojedine inspekcije.

Članak 5.

Primjenom kriterija iz članka 3. ovog pravilnika plaća inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove može se uvećati za 50%.

Članak 6.

Financijska sredstva za isplatu stimulativnih novčanih naknada inspektora osiguravaju se u Proračuna Kantona.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 18-14-8924/02.
13.04.2002. godine
Zenica

DIREKTOR
Avdgić Ibrahim, s.r.

144.

Na osnovu člana 45. Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 13/98) i članova 4. i 16. Uredbe o stručnom ispitu službenika i pripravnika organa uprave i službi za upravu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 9/98), ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, donosi:

R J E Š E N J E

o obrazovanju Komisije za polaganje
stručnog ispita službenika i pripravnika
organa uprave i službi za upravu
u Zeničko-dobojskom kantonu

I.

Obrazuje se Komisija za polaganje stručnog ispita službenika i pripravnika organa uprave i službi za

upravu u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Komisija), koja se sastoji od predsjednika i dva člana.

Predsjednik i članovi Komisije imaju zamjenike koji ih zamjenjuju u slučaju njihove odsutnosti, sa svim njihovim pravima i obavezama.

Komisija ima sekretara-zapisničara, koji obavlja sve administrativno-tehničke poslove za Komisiju i koji unosi podatke u Evidenciju o licima koja su polagala stručni upravni ispit pred Komisijom Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

II.

U Komisiju za polaganje stručnog ispita službenika i pripravnika organa uprave i službi za upravu u Zeničko-dobojskom kantonu imenuju se:

- Dragan Palavra, predsjednik,
- Željka Klobučar, član,
- Hidajet Halilović, član.

Za zamjenike predsjednika i članova Komisije iz stava 1. ovog člana imenuju se:

- Berjana Ačkar, zamjenik predsjednika,
- Emina Sinanović, zamjenik člana,
- Vesna Ajanović, zamjenik člana.

Za sekretara-zapisničara Komisije imenuje se Željka Jakupanec, a za zamjenika sekretara-zapisničara imenuje se Azra Hečo.

III.

Predsjednik i članovi Komisije, odnosno njihovi zamjenici su ispitivači i to:

- za predmet: Osnove ustavnog sistema: Hidajet Halilović i Vesna Ajanović;
- za predmet: Osnove uprave i radni odnosi u organima uprave i službama za upravu: Dragan Palavra i Berjana Ačkar;
- za predmet: Upravni postupak i kancelarijsko poslovanje u organima uprave i službama za upravu: Željka Klobučar i Emina Sinanović.

IV.

Predsjedniku, članovima i sekretaru-zapisničaru Komisije pripada naknada za rad u Komisiji, čiju visinu, posebnim rješenjem, određuje ministar za pravosuđe i upravu.

V.

Rad Komisije obavlja se, u pravilu, u sjedištu Kantona - u prostorijama Ministarstva za pravosuđe i upravu.

Komisija može raditi u općinama sa područja Kantona, na njihov zahtjev, uz priznavanje troškova prijevoza predsjedniku, članovima i sekretaru-zapisničaru Komisije i uz osiguranje prostorija u kojima će se obavljati rad Komisije.

VI.

Mandat predsjednika i članova Komisije, kao i njihovih zamjenika, je četiri godine od dana imenovanja.

VII.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 06-34-10128/02.
09.05.2002. godine
Zenica

MINISTAR
Dragan Palavra, s.r.

144.

Na temelju članka 45. Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 13/98) i članaka 4. i 16. Uredbe o stručnom ispitu službenika i vježbenika tijela uprave i službi za upravu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 9/98), ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, donosi:

RJEŠENJE

o osnivanju Povjerenstva za polaganje stručnog ispita službenika i vježbenika tijela uprave i službi za upravu u Zeničko-dobojskom kantonu

I.

Osniva se Povjerenstvo za polaganje stručnog ispita službenika i vježbenika tijela uprave i službi za upravu u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Povjerenstvo), koje se sastoji od predsjednika i dva člana.

Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenike koji ih zamjenjuju u slučaju njihove odsutnosti, sa svim njihovim pravima i obavezama.

Povjerenstvo ima tajnika-zapisničara, koji obavlja sve administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo i koji unosi podatke u Evidenciju o osobama koje su polagale stručni upravni ispit pred Povjerenstvom Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

II.

U Povjerenstvo za polaganje stručnog ispita službenika i vježbenika tijela uprave i službi za upravu u Zeničko-dobojskom kantonu imenuju se:

- Dragan Palavra, predsjednik,
- Željka Klobučar, član,
- Hidajet Halilović, član.

Za zamjenike predsjednika i članova Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka imenuju se:

- Berjana Ačkar, zamjenik predsjednika,
- Emina Sinanović, zamjenik člana,
- Vesna Ajanović, zamjenik člana.

Za tajnika-zapisničara Povjerenstva imenuje se Željka Jakupanec, a za zamjenika tajnika-zapisničara imenuje se Azra Hečo.

III.

Predsjednik i članovi Povjerenstva, odnosno njihovi zamjenici su ispitivači i to:

- za predmet: Temelji ustavnog sustava: Hidalet Halilović i Vesna Ajanović;
- za predmet: Temelji uprave i radni odnosi u tijelima uprave i službama za upravu: Dragan Palavra i Berjana Aćkar;
- za predmet: Upravni postupak i uredsko poslovanje u tijelima uprave i službama za pravu: Željka Klobučar i Emla Sinanović.

IV.

Predsjedniku, članovima i tajniku-zapisničaru Povjerenstva pripada naknada za rad u Povjerenstvu, čiju visinu, posebnim rješenjem, određuje ministar za pravosuđe i upravu.

V.

Rad Povjerenstva obavlja se, u pravilu, u sjedištu Kantona - u prostorijama Ministarstva za pravosuđe i upravu.

Povjerenstvo može raditi u općinama sa područja Kantona, na njihov zahtjev, uz priznavanje troškova prijevoza predsjedniku, članovima i tajniku-zapisničaru Povjerenstva i uz osiguranje prostora u kojima će se obavljati rad Povjerenstva.

VI.

Mandat predsjednika i članova Povjerenstva, kao i njihovih zamjenika, je četiri godine od dana imenovanja.

VII.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 06-34-10128/02.

MINISTAR

09.05.2002. godine

Dragan Palavra, s.r.

Zenica

145.

U skladu sa članom 9. Odluke o podsticaju poslodavaca za zapošljavanje i stručno osposobljavanje pripravnika u 2002. godini u Zeničko-dobojskom kantonu broj: 02-34-10591/02 (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 11/02), ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, donosi

U P U T S T V O

za provođenje Odluke o podsticaju poslodavaca za zapošljavanje i stručno osposobljavanje pripravnika u 2002. godini u Zeničko-dobojskom kantonu

I. OPĆE ODREDBE

1. Ovim uputstvom propisuje se način rada Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

odnosno općinskih biroa za zapošljavanje sa područja Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: općinski biro) radi isplaćivanja neto plaće i plaćanja poreza na plaću, doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti (u daljem tekstu: obaveze na plaću) za lica iz člana 2. Odluke o podsticaju poslodavaca za zapošljavanje i stručno osposobljavanje pripravnika u 2002. godini u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Odluka), sa kojima poslodavac zaključuje ugovor o radu u skladu sa članom 3. Odluke, potrebna dokumentacija, vođenje evidencije poslodavaca i pripravnika i druga pitanja za realizaciju Odluke.

II. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

2. Preuzimanje plaćanja neto plaće i obaveza na plaću ne primjenjuje se na organe uprave i druga pravna lica koja se finansiraju iz budžeta.
3. Za ostvarivanje prava iz člana 3. Odluke poslodavac, kod kojeg pripravnik ostvari svoje prvo zaposlenje, obavezan je dostaviti općinskom birou sljedeću dokumentaciju:
 - ugovor o radu sa pripravnikom na određeno vrijeme;
 - uvjerenje općinskog biroa o statusu pripravnika;
 - dokaz o stručnoj spremi pripravnika i
 - uvjerenje o prijavljenom prebivalištu pripravnika na području Zeničko-dobojskog kantona šest mjeseci prije zaključivanja ugovora o radu.
4. Dokumentaciju iz tačke 3. ovog uputstva poslodavac dostavlja nadležnom općinskom birou, prema mjestu prebivališta pripravnika.
5. Nakon provjere ispravnosti i potpunosti dokumentacije nadležni općinski biro istu dostavlja direktno Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona radi ovjere.
6. Poslodavac svakog mjeseca i to do 5. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec putem nadležnog općinskog biroa dostavlja Službi za zapošljavanje specifikaciju obračuna plaće i obaveza na plaću za pripravnika sa kojim je potpisao Ugovor o radu u skladu sa navedenom odlukom. Na osnovu specifikacije obračuna Služba će poslodavcima doznati sredstva za isplatu.
7. Zahtjev za doznaku sredstava za isplatu plaća i plaćanje obaveza na plaću Služba za zapošljavanje dostavlja Ministarstvu do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
8. Obavijest o izvršenim isplatama poslodavac dostavlja Službi za zapošljavanje, a prije trebovanja sredstava za naredni mjesec.

III. VODENJE EVIDENCIJE

9. Službenu evidenciju o poslodavcima i pripravicima vode nadležni općinski biro i ista sadrži sljedeće podatke:
 - redni broj;

- naziv i sjedište poslodavca;
- podatke o pripravniku (ime i prezime, stepen i smjer stručne spreme, prebivalište);
- broj ugovora o radu, period na koji se zasniva radni odnos, datum zasnivanja i prestanka radnog odnosa;
- evidenciju o isplataima plaća.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

10. Pravo na korištenje podsticaja – olakšica odnosi se na poslodavce koji zaposle pripravnika do 31.12.2002. godine od dana stupanja na snagu ove odluke, a koristi se za period od šest odnosno dvanaest mjeseci od dana sklapanja ugovora o radu.
11. Poslodavac koji je zaključio ugovor o radu sa pripravnikom u 2002. godini, a prije stupanja na snagu ove odluke, ima pravo korištenja podsticaja-olakšice za preostali period trajanja ugovora o radu, uz prethodno predočavanje dokumentacije iz tačke 3. Uputstva i radne knjižice pripravnika.
12. Dodatne instrukcije i obavještenja od značaja za praktičnu primjenu ovog uputstva donosi će se po ukazanoj potrebi.
13. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 09-34-14468/02,
08.07.2002. godine
Zenica

MINISTAR
Muhidin Alić, s.r.

145.

Sukladno članku 9. Odluke o poticaju poslodavaca za zapošljavanje i stručno osposobljavanje vježbenika u 2002. godini u Zeničko-dobojskom kantonu broj: 02-34-10591/02 ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 11/02), ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, donosi

N A P U T A K

za provođenje Odluke o poticaju poslodavaca za zapošljavanje i stručno osposobljavanje vježbenika u 2002. godini u Zeničko-dobojskom kantonu

I. OPĆE ODREDBE

1. Ovim nalogom propisuje se način rada Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, odnosno općinskih biroa za zapošljavanje sa područja Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: općinski biro) radi isplaćivanja neto plaće i plaćanja poreza na plaću, doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti (u

daljem tekstu: obveze na plaću) za osobe iz članka 2. Odluke o poticaju poslodavaca za zapošljavanje i stručno osposobljavanje vježbenika u 2002. godini u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Odluka), sa kojima poslodavac zaključio ugovor o radu sukladno članku 3. Odluke, potrebna dokumentacija, vođenje evidencije poslodavaca i vježbenika i druga pitanja za realizaciju Odluke.

II. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

2. Preuzimanje plaćanja neto plaće i obveza na plaću ne primjenjuje se na tijela uprave i druge pravne osobe koje se financiraju iz proračuna.
3. Za ostvarivanje prava iz članka 3. Odluke poslodavac, kod kojeg vježbenik ostvari svoje prvo zaposlenje, obavezan je dostaviti općinskom birou sljedeću dokumentaciju:
 - ugovor o radu sa vježbenikom na određeno vrijeme;
 - uvjerenje općinskog biroa o statusu vježbenika;
 - dokaz o stručnoj spremi vježbenika i
 - uvjerenje o prijavljenom prebivalištu vježbenika na području Zeničko-dobojskog kantona šest mjeseci prije zaključivanja ugovora o radu.
4. Dokumentaciju iz tačke 3. ovog naputka poslodavac dostavlja nadležnom općinskom birou, prema mjestu prebivališta vježbenika.
5. Nakon provjere ispravnosti i potpunosti dokumentacije nadležni općinski biro istu dostavlja direktno Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona radi ovjere.
6. Poslodavac svakog mjeseca i to do 5. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec putem nadležnog općinskog biroa dostavlja Službi za zapošljavanje specifikaciju obračuna plaće i obveza na plaću za vježbenika sa kojim je potpisao Ugovor o radu sukladno navedenoj odluci. Na osnovu specifikacije obračuna Služba će poslodavcima doznačiti sredstva za isplatu.
7. Zahtjev za doznaku sredstava za isplatu plaća i plaćanje obveza na plaću Služba za zapošljavanje dostavlja Ministarstvu do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
8. Obavijest o obavljenim isplatama poslodavac dostavlja Službi za zapošljavanje, a prije trebovanja sredstava za naredni mjesec.

III. VODENJE EVIDENCIJE

9. Službenu evidenciju o poslodavcima i vježbenicima vode nadležni općinski biro i ista sadrži sljedeće podatke:
 - redni broj;
 - naziv i sjedište poslodavca;
 - podatke o vježbeniku (ime i prezime, stupanj i smjer stručne spreme, prebivalište);

- broj ugovora o radu, period na koji se zasniva radni odnos, datum zasnivanja i prestanka radnog odnosa;
- evidenciju o isplataima plaća.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

10. Pravo na korištenje poticaja-olakšica odnosi se na poslodavce koji zaposle vježbenika do 31.12.2002. godine od dana stupanja na snagu ove odluke, a koristi se za period od šest odnosno dvanaest mjeseci od dana sklapanja ugovora o radu.
11. Poslodavac koji je zaključio ugovor o radu sa vježbenikom u 2002. godini, a prije stupanja na snagu ove odluke, ima pravo korištenja poticaja-olakšice za preostali period trajanja ugovora o radu, uz prethodno predočavanje dokumentacije iz točke 3. Naputka i radne knjižice vježbenika.
12. Dodatne instrukcije i obavijesti od značaja za praktičnu primjenu ovog naputka donosit će se po ukazanoj potrebi.
13. Ovaj naputak stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 09-34-14468/02.
08.07.2002. godine
Zenica

MINISTAR
Muhidin Alić, s.r.

146.

Na osnovu člana 9. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/02.) ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donosi

P R A V I L N I K **o uvjetima za osnivanje i rad pozorišta**

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se tehnički i kadrovski uvjeti za osnivanje i rad pozorišta.

II. TEHNIČKI UVJETI ZA OSNIVANJE I RAD POZORIŠTA

1. Pozorišna zgrada

Član 2.

Pozorište mora da ima pozorišnu zgradu odnosno prostor za obavljanje pozorišne djelatnosti (u daljem tekstu: pozorišna zgrada).

Pozorišna zgrada obavezno sadrži:

- prostor za pripremanje i izvođenje pozorišnih djela koji se sastoji od:
- pozornice, b) gledališta, c) foajea, garderobe i drugih prostorija;
- prostor za rad uprave pozorišta, umjetnika, stručnih i drugih zaposlenika;
- prostor sa potrebnim sanitarnim uređajima, odvojeno za posjetioce i za zaposlenike.

Pozorišna zgrada mora da ima više izlaza, a pristup ovim izlazima mora biti obezbijeden iz svih dijelova gledališta.

a) Pozornica

Član 3.

Pozornica mora da ispunjava uvjete veličine primjerene vrsti pozorišnih djela koja se prikazuju u pozorištu.

Pozornice u pozorištima u kojima se izvode sve vrste pozorišnih djela moraju imati otvor pozornice dužine od 6-8 metara. Dubina pozornice mora biti najmanje 12, s tim da se cijela pozornica može vidjeti iz svakog dijela gledališta.

Pozornice u kamernim i dječjim pozorištima (lutkarska pozorišta i male pozornice) mogu biti i manje od dimenzija određenih u prethodnom stavu.

Član 4.

Oprema pozornice sastoji se od:

- automatskog mehanizma za dizanje ili povlačenje glavne pozorišne zavjese;
- unutrašnjih zavjesa s potrebnim tehničkim napravama;
- svjetlosnih uređaja za sve vrste svjetlosnih efekata;
- uređaja za odgovarajuću protivpožarnu zaštitu.

b) Gledalište

Član 5.

Gledalište, zavisno od veličine, treba da ima određen broj sjedišta fiksiranih za pod gledališta.

Iz svih dijelova gledališta treba da je obezbijedena preglednost pozornice.

Gledalište treba da raspolaže odgovarajućim instalacijama: osvjettljenje, grijanje, provjetravanje i protivpožarna zaštita.

Radl bezbjednosti gledalaca, odgovorno lice u pozorištu dužno je obezbijediti za vrijeme predstave prisutnost lica zaduženih za otvaranje izlaznih vrata. Pravci kretanja gledalaca moraju biti obilježeni odgovarajućom signalizacijom za slučaj potrebe hitnog napuštanja pozorišne zgrade.

c) Foaje, garderoba i druge prostorije

Član 6.

Foaje, garderobe za izvođače, priručno skladište za rekvizite, kostime i dekor, te prostorije sa potrebnim sanitarnim uređajima, odvojeno za glumce, te glavno skladište za rekvizite, kostime i dekor treba da imaju funkcionalan raspored unutar pozorišta.

d) Prostor sa potrebnim sanitarnim uređajima

Član 7.

Prostor sa potrebnim sanitarnim uređajima mora ispunjavati minimalne tehničke uvjete za ugostiteljske objekte.

e. Drugi prostori**Član 8.**

Pozorište mora imati za svoje zaposlenike restoran u skladu sa propisima za tu vrstu ugostiteljske djelatnosti.

2. Oprema pozorišta**Član 9.**

Pozorišna zgrada mora imati standardiziranu opremu prema savremenim propisima o protivpožarnoj zaštiti i rasvjeti:

- za sprečavanje i gašenje požara,
- za osvijetljavanje prostorija,
- za rezervnu rasvjetu u slučaju kvarova i potrebe hitnog napuštanja zgrade kao što su agregati, lampe i sl.

Ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stava dokazuje se potvrdom odgovarajućeg javnog preduzeća za protivpožarnu zaštitu odnosno za elektrodistribuciju.

III. KADROVSKI UVJETI ZA OSNIVANJE I RAD POZORIŠTA**Član 10.**

Pozorište treba da ima u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom određen broj umjetnika i drugih stručnih radnika koji se utvrđuje odredbama ovog člana i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji pozorišta i to:

a. Dramsko pozorište

Dramsko pozorište treba da obezbijedi najmanje 15 glumaca, te najmanje jednog: reditelja, dramaturga, scenografa, kostimografa, lektora, inspicijenta i šaptača.

b. Kamerna i dječija pozorišta (lutkarska i mala scena)

Kamerna i dječija pozorišta mogu imati i manji broj glumaca u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom, a najmanje šest.

c. Pozorišta u kome se izvode sintetski oblici scenskih djela

Filharmonija i simfonijski orkestar treba da imaju najmanje jednog dirigenta i trideset i četiri muzičara - člana orkestra.

Najmanje polovina od navedenog broja treba da su stalni zaposlenici u filharmoniji odnosno simfonijskom orkestru.

d. Ansambl narodnih pjesama i igara

Ansambl narodnih pjesama i igara treba da ima najmanje jednog: koreografa, dirigenta, korepetitora, šesnaest plesača, te odgovarajući broj pjevača i muzičara za horsku i orkestarsku pratnju.

Najmanje polovina od navedenog broja treba da su stalni zaposlenici u ansamblu narodnih pjesama i igara.

e. Stručni radnici pozorišta

Stručni radnici pozorišta su: majstor pozornice, vlasuljar - šminker, rekviziter - ekonom, električar, stolar, garderober, lutkar i potreban broj radnika na pozornici (dekorater, tapetar, stolar i sl.).

Član 11.

U nedostatku materijalnih sredstava i raspoloživih kadrova, te radi racionalizacije sredstava, više pozorišta može zajednički da obezbijedi pojedine stručne kadrove iz prethodnog stava radi obezbjeđenja ukupnog punog radnog vremena stalno zaposlenih.

Član 12.

Pozorište može otpočeti da obavlja svoju djelatnost kada ministarstvo nadležno za poslove kulture rješenjem utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom i ovim pravilnikom.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 13.**

Osnivači pozorišta obavezni su podnijeti dokumentovan zahtjev Ministarstvu o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim pravilnikom za bavljenje pozorišnom djelatnošću, u roku od tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 14.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika na području Zeničko-dobojskog kantona prestaje primjena Pravilnika o tehničkim i kadrovskim uslovima za osnivanje i rad pozorišta (Službeni list SR BiH, broj 23/78.).

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 10-02-12001-1/02.

MINISTAR

Čosović Ferid, s.r.

Zenica

146.

Na temelju članka 9. Zakona o kazališnoj djelatnosti (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/02.) ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport donosi

P R A V I L N I K

o uvjetima za utemeljenje i rad kazališta

I. TEMELJNE ODREDBE**Članak 1.**

Ovim pravilnikom utvrđuju se tehnički i kadrovski uvjeti za utemeljenje i rad kazališta.

II. TEHNIČKI UVJETI ZA UTEMELJENJE I RAD KAZALIŠTA

1. Kazališna zgrada

Članak 2.

Kazalište mora da ima kazališnu zgradu odnosno prostor za obavljanje kazališne djelatnosti (u daljem tekstu: kazališna zgrada).

Kazališna zgrada obvezatno sadrži:

- prostor za pripremanje i izvođenje kazališnih djela koji se sastoji od:
 - a) pozornice, b) gledališta, c) foajea, garderobe i drugih prostorija;
- prostor za rad uprave kazališta, umjetnika, stručnih i drugih uposlenika;
- prostor sa potrebnim sanitarnim uređajima, odvojeno za posjetitelje i za uposlenike.

Kazališna zgrada mora da ima više izlaza, a pristup ovim izlazima mora biti osiguran iz svih dijelova gledališta.

a) Pozornica

Članak 3.

Pozornica mora da ispunjava uvjete veličine primjerene vrsti kazališnih djela koja se prikazuju u kazalištu.

Pozornice u kazalištima u kojima se izvode sve vrste kazališnih djela moraju imati otvor pozornice dužine od 6-8 metara. Dubina pozornice mora biti najmanje 12, s tim da se cijela pozornica može vidjeti iz svakog dijela gledališta.

Pozornice u kamernim i dječjim kazalištima (lutkarska kazališta i male pozornice) mogu biti i manje od dimenzija određenih u prethodnom stavku.

Članak 4.

Oprema pozornice sastoji se od:

- automatskog mehanizma za dizanje ili povlačenje glavne kazališne zavjese;
- unutarnjih zavjesa s potrebnim tehničkim napravama;
- svjetlosnih uređaja za sve vrste svjetlosnih efekata;
- uređaja za odgovarajuću protupožarnu zaštitu.

b) Gledalište

Članak 5.

Gledalište, zavisno od veličine, treba da ima određen broj sjedišta fiksiranih za pod gledališta.

Iz svih dijelova gledališta treba da je osigurana preglednost pozornice.

Gledalište treba da raspolaže odgovarajućim instalacijama: osvijetljenje, grijanje, provjetravanje i protupožarna zaštita.

Radi sigurnosti gledatelja, odgovorna osoba u kazalištu dužna je osigurati za vrijeme predstave prisutnost osoba zaduženih za otvaranje izlaznih vrata. Pravci kretanja gledatelja moraju biti obilježeni odgovarajućom signalizacijom za slučaj potrebe žurnog napuštanja kazališne zgrade.

c) Foaje, garderoba i druge prostorije

Članak 6.

Foaje, garderobe za izvođače, priručno skladište za rekvizite, kostime i dekor, te prostorije sa potrebnim sanitarnim uređajima, odvojeno za glumce, te glavno skladište za rekvizite, kostime i dekor treba da imaju funkcionalan raspored unutar kazališta.

d) Prostor sa potrebnim sanitarnim uređajima

Članak 7.

Prostor sa potrebnim sanitarnim uređajima mora ispunjavati minimalne tehničke uvjete za ugostiteljske objekte.

e) Drugi prostori

Članak 8.

Kazalište mora imati za svoje uposlenike restoran sukladno propisima za tu vrstu ugostiteljske djelatnosti.

2. Oprema kazališta

Članak 9.

Kazališna zgrada mora imati standardiziranu opremu prema suvremenim propisima o protupožarnoj zaštiti i rasvjeti:

- za sprečavanje i gašenje požara,
- za osvijetljavanje prostorija,
- za pričuvnu rasvjetu u slučaju kvarova i potrebe žurnog napuštanja zgrade kao što su agregati, lampe i sl.

Ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stavka dokazuje se potvrdom odgovarajućeg javnog poduzeća za protupožarnu zaštitu odnosno za elektrodistribuciju.

III. KADROVSKI UVJETI ZA UTEMELJENJE I RAD KAZALIŠTA

Članak 10.

Kazalište treba da ima u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom određen broj umjetnika i drugih stručnih djelatnika koji se utvrđuje odredbama ovog članka i pravilnika o unutarnjoj organizaciji kazališta i to:

a) Dramsko kazalište

Dramsko kazalište treba da osigura najmanje 15 glumaca, te najmanje jednog: redatelja, dramaturga, scenografa, kostimografa, lektora, inspicijenta i šaplača.

b) Kamerna i dječja kazališta (lutkarska i mala scena)

Kamerna i dječja kazališta mogu imati i manji broj glumaca u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom, a najmanje šest.

**c. Kazalište u kome se izvode
sintetski oblici scenskih djela**

Filharmonija i simfonijski orkestar treba da imaju najmanje jednog dirigenta i trideset i četiri glazbenika - člana orkestra.

Najmanje polovina od navedenog broja treba da su stalni uposlenici u filharmoniji odnosno simfonijskom orkestru.

d. Ansambl narodnih pjesama i igara

Ansambl narodnih pjesama i igara treba da ima najmanje jednog: koreografa, dirigenta, korepetitora, šesnaest plesača, te odgovarajući broj pjevača i glazbenika za horsku i orkestarsku pratnju.

Najmanje polovina od navedenog broja treba da su stalni uposlenici u ansamblu narodnih pjesama i igara.

e. Stručni djelatnici kazališta

Stručni djelatnici kazališta su: majstor pozornice, vlasuljar - šminker, rekviziter - ekonom, električar, stolar, garderobier, lutkar i potreban broj djelatnika na pozornici (dekorater, tapetar, stolar i sl.).

Članak 11.

U nedostatku materijalnih sredstava i raspoloživih kadrova, te radi racionalizacije sredstava, više kazališta može zajednički da osigura pojedine stručne kadrove iz prethodnog stavka radi osiguranja ukupnog punog radnog vremena stalno uposlenih.

Članak 12.

Kazalište može otpočeti da obavlja svoju djelatnost kada ministarstvo nadležno za poslove kulture rješenjem utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom i ovim pravilnikom.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Osnivači kazališta obavezni su podnijeti dokumentovan zahtjev Ministarstvu o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim pravilnikom za bavljenje kazališnom djelatnošću, u roku od tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika na području Zeničko-dobojskog kantona prestaje primjena Pravilnika o tehničkim i kadrovskim uvjetima za utemeljenje i rad kazališta (Službeni list SR BiH, broj 23/78.).

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 10-02-12001-1/02.

MINISTAR
Čosović Ferid, s.r.

Zenica

.....

147.

Na osnovu člana 6. Zakona o pozorišnoj djelatnosti (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/02.), ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. donosi

P R A V I L N I K
o vođenju evidencije rada i čuvanju
dokumentacije pozorišta

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržaj i način vođenja evidencije rada i čuvanja dokumentacije pozorišta.

Pozorišta su dužna voditi evidenciju tekućeg rada i čuvati dokumentacioni materijal o svojim predstavama.

II. VODENJE EVIDENCIJE RADA

Član 2.

U svrhu vođenja evidencije rada obrazuje se knjiga premijernih predstava, album tekućeg rada i ljetopis tekućeg rada.

a. Knjiga premijernih predstava

Član 3.

Stranice knjige premijernih predstava treba da su numerisane brojevima od 1 do 200.

U knjigu se hronološki unose ili lijepe dokumenti i podaci o premijernim predstavama i obnovljenim predstavama. Obavezan sadržaj ovih scenskih djela su podaci o podjeli uloga, rediteljskim zabilješkama i crtežima, zapisnici o važnijim razgovorima na sastancima i probama te zaključci sa tih razgovora i sastanaka.

U ovu knjigu unose se i: scenografske i kostimografske skice, nacrti maski, odobrenja umjetničkog savjeta za izvođenje predstava, programi premijernih predstava, fotografije scena i glumaca, prikazi u novinama i bibliografske oznake prikaza u časopisima (naslovu časopisa, godina izlaženja, broj i datum, strana, imena autora i sl.), zatim plakati i programi predstava, zabilješke o svim događajima koji su pratili pripremanje i izvođenje premijerne predstave, anegdote, dosjetke i drugi podaci koji mogu dati potpuniju sliku u toj predstavi i radu na njoj, karakteru pojedinih autora predstave, glumaca i sl.

b. Album tekućeg rada

Član 4.

Album tekućeg rada je formata A-4 ili većeg, a sastoji se od čistih uvezanih listova koji su numerisani brojem od 1 do 300.

Svi materijali o tekućem radu pozorišta koje je izdalo, štampalo i objavilo pozorište hronološki se lijepe u album, kao i sve što je u štampi objavljeno o radu pozorišta, svaki važniji dokument o radu pozorišta te primjerak štampanog programa za svaku

predstavu, fotografije, reklame i druga dokumenta o radu pozorišta.

Pored svakog dokumenta obavezno se naznačuje o kakvom se dokumentu radi, kada je i kojim povodom nastao, osim kada su ti podaci naznačeni u nalijepljenom dokumentu.

Pored nalijepljenih fotografija treba navesti iz koje su predstave, koji su glumci na fotografijama i u kojim ulogama i druge relevantne podatke.

c) Ljetopis (dnevnik) tekućeg rada pozorišta

Član 5.

Ljetopis treba da sadrži sva značajnija dešavanja iz života i rada pozorišta, sve činjenice i podatke koji mogu dati ili upotpuniti predstavu o životu i radu pozorišta u tekućoj sezoni.

U ljetopis se obavezno na početku sezone upisuje:

- sastav svih ansambala a tokom same sezone promjene ansambla i promjene kod podjele uloga;
- repertoar za tu sezonu, a tokom sezone promjene u repertoaru sa objašnjenjem razloga.

Tokom pozorišne sezone u ljetopis se unose:

- podaci o svim tekućim predstavama (mjesto izvođenja: u matičnoj kući ili na gostovanju) na smotri, festivalu, broj gledalaca i drugi važni podaci;
- podaci o gostovanjima ansambala i pojednaca u pozorištu, te svi značajni podaci u vezi tih gostovanja (naziv predstave, naziv izvedenih djela, sastav ansambala poimenično, imena solista i drugih umjetnika i drugi važni podaci);
- podaci o dosjetkama, anegdota i dešavanjima koja govore o karakteru pojedinih ličnosti i značaju pojedinih događaja.

Ljetopis se može voditi kao sastavni dio albuma tekućeg rada pozorišta.

III. ČUVANJE DOKUMENTACIJE POZORIŠTA

a) Čuvanje programa premijernih i repriznih predstava

Član 6.

Pozorišta su dužna čuvati po pet primjeraka programa premijernih i repriznih predstava te ih uvezati na kraju pozorišne sezone, od čega tri pohraniti u biblioteku (arhivu) pozorišta, a po jedan primjerak ustupiti Ministarstvu i Muzeju za književnost i pozorišnu umjetnost Bosne i Hercegovine, zajedno sa fotosima i drugim materijalima.

b) Čuvanje druge pozorišne građe

Član 7.

Sva pozorišna građa koja se na bilo koji način odnosi na pozorište obavezno se čuva.

Svi spisi, dokumenti, akti i druga pismena obavezno se uvode u protokol pozorišta.

Pozorišna građa se čuva po principima ažurnosti, urednosti i sveobuhvatnosti.

Pozorišna građa treba da je standardnih dimenzija, radi lakšeg uvezivanja i čuvanja.

Odgovorna lica u pozorištu staraju se o provođenju ovih principa.

Odgovorno lice obavezno je odrediti stručno lice za prikupljanje, čuvanje dokumentacije pozorišta i vođenje evidencije, te redovno nadzirati njegov rad.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Pozorišta su obavezna svoje akte o vođenju evidencije i čuvanju pozorišne dokumentacije uskladiti sa ovim pravilnikom, u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 9.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika na području Zeničko-dobojskog kantona prestaje primjena Uputstva o načinu čuvanja dokumentacionog materijala i vođenja evidencije tekućeg rada pozorišta (Službeni list SRBiH, broj 23/78).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-02-12001/02.

MINISTAR

Čosović Ferid, s.r.

147.

Na temelju članka 6. Zakona o kazališnoj djelatnosti (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/02.), ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, donosi

P R A V I L N I K o vođenju evidencije rada i čuvanju dokumentacije kazališta

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržaj i način vođenja evidencije rada i čuvanja dokumentacije kazališta.

Kazališta su dužna voditi evidenciju tekućeg rada i čuvati dokumentacioni materijal o svojim predstavama.

II. VODENJE EVIDENCIJE RADA

Članak 2.

U svrhu vođenja evidencije rada obrazuje se knjiga premijernih predstava, album tekućeg rada i ljetopis tekućeg rada.

a) Knjiga premijernih predstava

Članak 3.

Stranice knjige premijernih predstava treba da su numerisane brojevima od 1 do 200.

U knjigu se kronološki unose ili lijepe dokumenti i podaci o premijernim predstavama i obnovljenim predstavama. Obvezatan sadržaj ovih scenskih djela su podaci o podjeli uloga, redateljskim bilješkama i crtežima, zapisnici o važnijim razgovorima na sastancima i probama te zaključci sa tih razgovora i sastanaka.

U ovu knjigu unose se i: scenografske i kostimografske skice, nacrti maski, odobrenja umjetničkog savjeta za izvođenje predstava, programi premijernih predstava, fotografije scena i glumaca, prikazi u novinama i bibliografske oznake prikaza u časopisima (naslovu časopisa, godina izlaza, broj i datum, strana, imena autora i sl.), zatim plakati i programi predstava, bilješke o svim događajima koji su pratili pripremanje i izvođenje premijerne predstave, anegdote, dosjetke i drugi podaci koji mogu dati potpuniju sliku u toj predstavi i radu na njoj, karakteru pojedinih autora predstave, glumaca i sl.

b) Album tekućeg rada

Članak 4.

Album tekućeg rada je formata A-4 ili većeg, a sastoji se od čistih uvezanih listova koji su numerisani brojem od 1 do 300.

Svi materijali o tekućem radu kazališta koje je izdalo, tiskalo i objavilo kazalište kronološki se lijepe u album, kao i sve što je u tisku objavljeno o radu kazališta, svaki važniji dokument o radu kazališta te primjerak tiskanog programa za svaku predstavu, fotografije, reklame i druga dokumenta o radu kazališta.

Pored svakog dokumenta obvezatno se naznačuje o kakvom se dokumentu radi, kada je i kojim povodom nastao, osim kada su ti podaci naznačeni u nalijepljenom dokumentu.

Pored nalijepljenih fotografija treba navesti iz koje su predstave, koji su glumci na fotografijama i u kojim ulogama i druge relevantne podatke.

c) Ljetopis (dnevnik) tekućeg rada kazališta

Članak 5.

Ljetopis treba da sadrži sva značajnija dešavanja iz života i rada kazališta, sve činjenice i podatke koji mogu dati ili upotpuniti predstavu o životu i radu kazališta u tekućoj sezoni.

U ljetopis se obvezatno na početku sezone upisuje:

- sastav svih ansambala a tijekom same sezone promjene ansambla i promjene kod podjele uloga;
- repertoar za tu sezonu, a tijekom sezone promjene u repertoaru sa objašnjenjem razloga; Tijekom kazališne sezone u ljetopis se unose:
- podaci o svim: tekućim predstavama (mjesto izvođenja: u matičnoj kući ili na gostovanju) na smotri, festivalu, broj gledatelja i drugi važni podaci;
- podaci o gostovanjima ansambala i pojedinaca u kazalištu, te svi značajni podaci u svezi tih

gostovanja (naziv predstave, naziv izvedenih djela, sastav ansambala poimeno, imena solista i drugih umjetnika i drugi važni podaci);

- podaci o dosjetkama, anegdotama i dešavanjima koja govore o karakteru pojedinih ličnosti i značenju pojedinih događaja.

Ljetopis se može voditi kao sastavni dio albuma tekućeg rada kazališta.

III. ČUVANJE DOKUMENTACIJE KAZALIŠTA

a) Čuvanje programa premijernih i repriznih predstava

Članak 6.

Kazališta su dužna čuvati po pet primjeraka programa premijernih i repriznih predstava te ih uvezati na kraju kazališne sezone, od čega tri pohraniti u knjižnicu (arhiv) kazališta, a po jedan primjerak ustupiti Ministarstvu i Muzeju za književnost i kazališnu umjetnost Bosne i Hercegovine, zajedno sa fotosima i drugim materijalima.

b) Čuvanje druge kazališne građe

Članak 7.

Sva kazališna građa koja se na bilo koji način odnosi na kazalište obvezatno se čuva.

Svi spisi, dokumenti, akti i druga pismena obvezatno se uvode u protokol kazališta.

Kazališna građa se čuva po principima ažurnosti, urednosti i sveobuhvatnosti.

Kazališna građa treba da je standardnih dimenzija, radi lakšeg uvezivanja i čuvanja.

Odgovorne osobe u kazalištu skrbe o provođenju ovih principa.

Odgovorna osoba obvezatna je odrediti stručnu osobu za prikupljanje, čuvanje dokumentacije kazališta i vodenje evidencije, te redovito nadzirati njegov rad.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Kazališta su obvezatna svoje akte o vodenju evidencije i čuvanju kazališne dokumentacije uskladiti sa ovim pravilnikom, u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika na području Zeničko-dobojskog kantona prestaje primjena Naputka o načinu čuvanja dokumentacionog materijala i vodenja evidencije tekućeg rada kazališta (Službeni list SRBiH, broj 23/78).

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 10-02-12001/02.

MINISTAR
Čosović Ferid, s.r.

OGLASNI DIO**KANTONALNI SUD U ZENICI**

BROJ: L-147/01

Zenica, 26.06.2002. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje sljedeći

O G L A S

Otvara se likvidacioni postupak nad firmom: Preduzeća za transport, trgovinu i otkup sekundarnih sirovina "DŽANGO PROMET" d.j.l. Kakanj, sa sjedištem u Kaknju, Papratnica br. 95, osnivača Sejdin Osmara, a ako niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objave oglasa u "Službenim novinama FBiH" i "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" ne prijavljuje svoje potraživanje, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen.

Po pravosnažnosti rješenja i po proteku gore navedenog roka izvršit će se brisanje navedene firme iz registra ovog suda, reg.uložak broj 1-2152, a broj rješenja U/I-1075/95 od 30.06.1996. godine.

**Predsjednik vijeća
SUDIJA**

Antonović Zvezdana

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-30/2002.

Zenica, 25.02.2002. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje sljedeći

O G L A S

Otvara se likvidacioni postupak nad firmom: "D & B" d.o.o. Doboj Jug, Društvo za proizvodnju, trgovinu, transport i usluge, sa sjedištem u Matuzićima, Doboj Jug, osnivača Turkić Berina, sina Ibre, iz Matuzića, a ako niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objave oglasa u "Službenim novinama FBiH" i "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" ne prijavljuje svoje potraživanje, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen.

Po pravosnažnosti rješenja i po proteku gore navedenog roka izvršit će se brisanje navedene firme iz registra ovog suda, registarski uložak broj 1-6921, a broj rješenja U/I-1385/00 od 04.05.2001. godine.

**Predsjednik vijeća
SUDIJA**

Antonović Zvezdana

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-41/02.

Zenica, 30.05.2002. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje sljedeći

O G L A S

Otvara se likvidacioni postupak nad firmom: DRUŠTVO ZA TRANSPORT, PROMET I USLUGE "FANA-TURS", d.o.o. ZENICA sa sjedištem u Zenici, osnivača Ferić Ane iz Zenice, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objave oglasa

u "Službenim novinama FBiH" i "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" ne prijavljuje svoje potraživanje likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po pravosnažnosti rješenja i po proteku gore navedenog roka izvršit će se brisanje navedene firme iz registra ovog suda, broj reg.uložak 1-7939, a broj rješenja U/I-1098/00 od 26.02.2001. godine.

**Predsjednik vijeća
SUDIJA**

Ljevaković Ramo

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-48/02.

Zenica, 18.06.2002. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje sljedeći

O G L A S

Otvara se likvidacioni postupak nad firmom: "IRAM" d.o.o. Zenica, Društvo za promet i usluge, sa sjedištem u Zenici, osnivača Dorčić Edina iz Zenice, a ako niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objave oglasa u "Službenim novinama FBiH" i "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" ne prijavljuje svoje potraživanje, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen.

Po pravosnažnosti rješenja i po proteku gore navedenog roka izvršit će se brisanje navedene firme iz registra ovog suda, reg.uložak broj 1-8507, a broj rješenja U/I-597/02 od 13.02.2002. godine.

**Predsjednik vijeća
SUDIJA**

Antonović Zvezdana

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-53/02.

Zenica, 19.06.2002. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje sljedeći

O G L A S

Otvara se likvidacioni postupak nad firmom: "ZEAH" EXPORT-IMPORT ZAVIDOVIĆI, d.o.o. Trgovačko uslužno društvo, sa sjedištem u Zavidovićima, osnivača Tulmić Emire iz Zavidovića, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana po objavljivanju oglasa u "Službenim novinama FBiH" i "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" ne prijavljuje svoje potraživanje likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovoga rješenja navedena firma brisać će se iz registra ovog suda, zavedena pod brojem reg.ul. 1-5189, po rješenju U/I-2539/00 od 30.07.2001. godine.

**Predsjednik vijeća
SUDIJA**

Ljevaković Ramo

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-49/02.

Zenica, 02.07.2002. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje sljedeći

O G L A S

Otvara se likvidacioni postupak nad firmom: Društvo za promet i usluge "SUSAK" export-import d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Zenici, osnivača Susak Eniza iz Zenice, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objave oglasa u "Službenim novinama FBiH" i "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" ne prijavljuje svoje potraživanje smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti rješenja, navedena firma brisat će se iz registra ovoga suda zavedena pod brojem reg.ul. 1-7539, po rješenju broj U/I-762/00 od 10.11.2000. godine.

**Predsjednik vijeća
SUDIJA**

Ljevaković Ramo

.....

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-45/02.

Zenica, 10.07.2002. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje sljedeći

O G L A S

Otvara se likvidacioni postupak nad OMLADINSKOM ZADRUGOM "ZEKO" sa p.o. Zenica sa sjedištem u Zenici, osnivača Hamzić Đulage, Hamzić Bedrije i Hamzić Selme, iz Zenice, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objave oglasa u "Službenim novinama FBiH" i "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" ne prijavljuje svoje potraživanje likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po pravosnažnosti ovoga rješenja i po proteku gore navedenog roka izvršit će se brisanje navedene firme iz registra ovog suda, broj reg.uložak 2-111, a broj rješenja U/I-450/92 od 02.03.1992. godine

**Predsjednik vijeća
SUDIJA**

Ljevaković Ramo

.....

.....

SADRŽAJ

112.	Zakon o radu u Zeničko-dobojskom kantonu (bosanski jezik)	355
112.	Zakon o radu u Zeničko-dobojskom kantonu (hrvatski jezik)	357
113.	Zakon o sportu (bosanski jezik)	359
113.	Zakon o sportu (hrvatski jezik)	365
114.	Odluka o osnovici za isplatu plaća i naknada za topli obrok (bosanski jezik)	371
114.	Odluka o osnovici za isplatu plaća i naknada za topli obrok (hrvatski jezik)	372
115.	Odluka (bosanski jezik)	372
115.	Odluka (hrvatski jezik)	373
116.	Odluka o rasporedu sredstava za političke stranke za I kvartal 2002. godine (bosanski jezik)	374
116.	Odluka o rasporedu sredstava za političke stranke za I tromjesečje 2002. godine (hrvatski jezik)	374
117.	Odluka o finansijskoj pomoći KŠC "Sveti Pavao" u Zenici (bosanski jezik)	375
117.	Odluka o finansijskoj pomoći KŠC "Sveti Pavao" u Zenici (hrvatski jezik)	375
118.	Odluka o finansijskoj pomoći Medresli "Osman ef. Redžović" Visoko (bosanski jezik)	376
118.	Odluka o finansijskoj pomoći Medresli "Osman ef. Redžović" Visoko (hrvatski jezik)	376
119.	Odluka (bosanski jezik)	376
119.	Odluka (hrvatski jezik)	377
120.	Odluka (bosanski jezik)	377
120.	Odluka (hrvatski jezik)	377
121.	Odluka o privremenom preuzimanju finansiranja KŠC "Don Bosco" Žepče (bosanski jezik)	378
121.	Odluka o privremenom preuzimanju finansiranja KŠC "Don Bosco" Žepče (hrvatski jezik)	378
122.	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline (bosanski jezik)	378
122.	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoliša (hrvatski jezik)	379
123.	Odluka (bosanski jezik)	379
123.	Odluka (hrvatski jezik)	379
124.	Odluka o davanju odobrenja za transformaciju dvogodišnjeg u četverogodišnji studij razredne nastave na Pedagoškoj akademiji u Zenici (bosanski jezik)	380
124.	Odluka o davanju odobrenja za transformaciju dvogodišnjeg u četverogodišnji studij razredne nastave na Pedagoškoj akademiji u Zenici (hrvatski jezik)	380
125.	Odluka o davanju odobrenja za osnivanje studija engleskog jezika na Pedagoškoj akademiji u Zenici (bosanski jezik)	380
125.	Odluka o davanju odobrenja za utemeljenje studija engleskog jezika na Pedagoškoj akademiji u Zenici (hrvatski jezik)	381
126.	Odluka o davanju odobrenja za osnivanje studija njemačkog jezika na Pedagoškoj akademiji u Zenici (bosanski jezik)	381
126.	Odluka o davanju odobrenja za utemeljenje studija njemačkog jezika na Pedagoškoj akademiji u Zenici (hrvatski jezik)	381
127.	Odluka o davanju odobrenja za osnivanje studija predškolskog odgoja na Pedagoškoj akademiji (bosanski jezik)	382
127.	Odluka o davanju odobrenja za utemeljenje studija predškolskog odgoja na Pedagoškoj akademiji (hrvatski jezik)	382
128.	Odluka o uređivanju prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu (bosanski jezik)	382
128.	Odluka o uređivanju prava na novčanu pomoć roditelji koja nije u radnom odnosu (hrvatski jezik)	383
129.	Odluka o poticaju poslodavaca za zapošljavanje i stručno osposobljavanje pripravnika u 2002. godini u Zeničko-dobojskom kantonu (bosanski jezik)	384
129.	Odluka o poticaju poslodavaca za zapošljavanje i stručno osposobljavanje vježbenika u 2002. godini u Zeničko-dobojskom kantonu (hrvatski jezik)	384
130.	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini zatezne kamate (bosanski jezik)	385
130.	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini zatezne kamate (hrvatski jezik)	385
131.	Odluka o načinu obezbjeđenja i usmjeravanja novčanih sredstava za sanaciju šteta na krovovima u MZ "Doboj", općina Kakanj (bosanski jezik)	386
131.	Odluka o načinu osiguranja i usmjeravanja novčanih sredstava za sanaciju šteta na krovovima u MZ "Doboj", općina Kakanj (hrvatski jezik)	386

132.	Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora G.D. "SRETNO" Breza (bosanski jezik)	387
132.	Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora G.D. "SRETNO" Breza (hrvatski jezik)	387
133.	Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora "ZVIJEZDA" d.d. Vareš (bosanski jezik)	387
133.	Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora "ZVIJEZDA" d.d. Vareš (hrvatski jezik)	388
134.	Rješenje o postavljenju direktora Službe za logistiku (bosanski jezik)	388
134.	Rješenje o postavljenju ravnatelja Službe za logistiku (hrvatski jezik)	388
135.	Rješenje o imenovanju šefa Odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima - pomoćnika sekretara Vlade (bosanski jezik)	388
135.	Rješenje o imenovanju šefa Odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima - pomoćnika tajnika Vlade (hrvatski jezik)	389
136.	Rješenje o razrješenju sekretara Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice (bosanski jezik)	389
136.	Rješenje o razrješenju tajnika Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice (hrvatski jezik)	389
137.	Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (bosanski jezik)	389
137.	Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (hrvatski jezik)	389
138.	Rješenje o postavljenju pomoćnika ministra u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (bosanski jezik)	390
138.	Rješenje o postavljenju pomoćnika ministra u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (hrvatski jezik)	390
139.	Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora za pravne i administrativne poslove u Službi za logistiku (bosanski jezik)	390
139.	Rješenje o imenovanju pomoćnika ravnatelja za pravne i administrativne poslove u Službi za logistiku (hrvatski jezik)	390
140.	Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora za tehničke poslove u Službi za logistiku (bosanski jezik)	391
140.	Rješenje o imenovanju pomoćnika ravnatelja za tehničke poslove u Službi za logistiku (hrvatski jezik)	391
141.	Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora za opće i organizacione poslove u Službi za logistiku (bosanski jezik)	391
141.	Rješenje o imenovanju pomoćnika ravnatelja za opće i organizacione poslove u Službi za logistiku (hrvatski jezik)	391
142.	Zaključak (bosanski jezik)	392
142.	Zaključak (hrvatski jezik)	392
143.	Pravilnik o stimulativnim novčanim naknadama za rad inspektora Kantonalne uprave za inspeksijske poslove (bosanski jezik)	392
143.	Pravilnik o stimulativnim novčanim naknadama za rad inspektora Kantonalne uprave za inspeksijske poslove (hrvatski jezik)	393
144.	Rješenje o obrazovanju Komisije za polaganje stručnog ispita službenika i pripravnika organa uprave i službi za upravu u Zeničko-dobojskom kantonu (bosanski jezik)	393
144.	Rješenje o osnivanju Povjerenstva za polaganje stručnog ispita službenika i vježbenika tijela uprave i službi za upravu u Zeničko-dobojskom kantonu (hrvatski jezik)	394
145.	Uputstvo za provođenje Odluke o podsticaju poslodavaca za zapošljavanje i stručno osposobljavanje pripravnika u 2002. godini u Zeničko-dobojskom kantonu (bosanski jezik)	395
145.	Naputak za provođenje Odluke o poticaju poslodavaca za zapošljavanje i stručno osposobljavanje vježbenika u 2002. godini u Zeničko-dobojskom kantonu (hrvatski jezik)	396
146.	Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad pozorišta (bosanski jezik)	397
146.	Pravilnik o uvjetima za utemeljenje i rad kazališta (hrvatski jezik)	398
147.	Pravilnik o vođenju evidencije rada i čuvanju dokumentacije pozorišta (bosanski jezik)	400
147.	Pravilnik o vođenju evidencije rada i čuvanju dokumentacije kazališta (hrvatski jezik)	401
	OGLASNI DIO	403